

Skupština
opštine
Lopare



SLUŽBENI GLASNIK

Broj 911
Godina XXI
Lopare, 15. 6. 1986

Glasnik
izlazi
po
potrebi

SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE LOPARE

Godina XXI

Broj: 9/1

Datum: 15.6.1986.

S A D R Ž A J

DRUŠTVENI PLAN OPŠTINE LOPARE ZA
PERIOD OD 1986 - 1990. GODINE

Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina

OPŠTINA LOPARE

Opštinska komisija za privredu, društvene
djelatnosti, opštu upravu i organizaciju uprave

DRUŠTVENI PLAN

OPŠTINE LOPARE ZA PERIOD OD 1986 -
1990. GODINE

Lopare, jula 1986. godine

U V O D

Društveni plan razvoja opštine Lopare za period od 1986-1990. godine uradjen je nakon širokih, demokratskih rasprava o dostignutom stepenu razvoja i razvijenosti, kao i o uslovima i mogućnostima, odnosno opredjeljenjima razvoja u periodu od 1986 - 1990. godine.

U izradi ovog plana korišteni su podaci iz anketnih upitnika koje su dostavili svi nosioci planiranja Planskoj službi opštine Lopare, iz Analitičko-dokumentacione osnove i Analize ostvarivanja Društvenog plana razvoja opštine Lopare za period 1986-1990. godine i Plana razvoja BiH 1986-1990. godine i drugi analistički materijali i statistički pokazatelji.

Ovim nacrtom plana se u globalu definišu ciljevi i zadaci skoro svih akcija koje će se odvijati i budućem planskom periodu. U dosadašnjim raspravama i dokumentima koji su prethodili izradi Društvenog plana sagledani su i ocjenjeni ostvareni rezultati i ispoljene teškoće u proteklom planskom periodu, što je pomoglo da se realnije sagledaju uslovi i definišu zadaci materijalnog i društvenog razvoja opštine i okviri za donošenje mjera ekonomske politike.

Na osnovu člana 9. Zakona o osnovama sistema društvenog planiranja i o Društvenom planu Jugoslavije /"Službeni list SFRJ", broj 46/85/, člana 129, 130. i 273. Statuta opštine Lopare /"Službeni glasnik opštine Lopare", broj / i Odluke Skupštine opštine Lopare o pripremanju Društvenog plana opštine Lopare za period od 1986-1990. godine /"Službeni glasnik opštine Lopare", broj /85/, Skupština opštine Lopare na odvojenim sjednicama Vijeća udruženog rada, Vijeća mjesnih zajednica i Društveno-političkog vijeća od 30. JUNA 1986. godine,
d o n o s i

DRUŠTVENI PLAN

RAZVOJA OPŠTINE LOPARE ZA PERIOD OD 1986 - 1990. GODINE

1. Polazne osnove razvoja

Polazne osnove razvoja opštine Lopare u ovom srednjoročnom periodu se zasnivaju na stavovima društvenim, ekonomskim, materijalnim i drugim uslovima razvoja na početku planskog perioda, ograničavajućim faktorima iz prošlog petogodišnjeg perioda čiji će se uticaj još osjećati, a posebno zahtjevima i ciljevima efikasnije realizacije Dugoročnog programa ekonomske stabilizacije.

Izvršena naučna i stručna istraživanja ukazuju da se eksterni uslovi razvoja jugoslovenske, a u okviru toga, privrede BiH a time i naše opštine u narednom srednjoročnom periodu neće biti razlikovati od uslova u prošlom planskom periodu jer se u naredni srednjoročni period ulazi sa naslijeđenim problemima i ograničavajućim faktorima razvoja koji su proizašli dijelom iz neostvarenih planskih ciljeva i zadataka iz prošlog petogodišnjeg razvoja kao iz visokog stepena privredne nestabilnosti koju prati visoke inflacija.

Postojeća struktura privrede opštine, gdje preovladavaju poljoprivreda i preradivačke grane industrije /prehrambene, tekstilne, drvna itd./ te nedovoljna povezanost sa proizvođačima sirovina i energije u zemlji na dugoročnim osnovama, dosta niska akumulativna i reproduktivna sposobnost, otežana likvidnost privrede i dr. predstavljaju osnovna razvojna ograničenja privrede opštine. Pored navedenih ozbiljne ograničavajuće faktore koji se prenose iz predhodnog perioda predstavljaju i nestabilnosti u privrednim tokovima uz prisustvo velike inflacije, oslabljena finansijska i poslovna disciplina, spora cirkulacija poslovnih sredstava, nizak stepen samofinansiranja tekuće reprodukcije, nedovoljno korištenje kapaciteta, niska produktivnost rada, visoko učešće energije, sirovina i transportnih troškova po jedinici

proizvoda, a time i visoki troškovi proizvodnje, dugački rokovi gradnje, smanjenje realnih ličnih dohodaka zaposlenih i životnog standarda u cjelini, što utiče na nisku motivisanost za povećanje produktivnosti rada i efikasnije privredjivanje.

Period za koji se donosi srednjoročni plan razvoja predstavljaće ključnu etapu ostvarivanja Dugoročnog programa ekonomske stabilizacije u cilju ublažavanja dejstva uzroka inflacije od čije će ukupne realizacije zavisiti i daljni ukupni razvoj do kraja vijeka.

Težište u razvoju biće na prilagodjavanju poslovanja tržišnim uslovima na osnovu kriterija društvene efikasnosti, jačanju pozitivnih uloga ekonomskih zakonitosti i tržišnih kriterijuma, sređivanje odnosa u oblasti raspodjele u smislu uspostavljanja zakonite medjuzavisnosti izmedju bruto ličnog dohotka po radniku i akumulacije u odnosu na angažovana sredstva, što je preduslov za obezbjediti zanimanje zainteresovanosti radnika za rezultate tekućeg i minulog rada i bitna pretpostavka za povećanje akumulativne i reproduktivne sposobnosti privrede i td. U osnovi, razvojne koncepcije naše opštine u ovoj fazi ostvarivanja Dugoročnog programa ekonomske stabilizacije mora imati dosljedan stabilizacijski karakter uz nastojanje da se u prvom redu obezbijede izmjene u postojećoj strukturi privrede. zbog toga je, prije svega, nužno obezbijediti da se dio akumulacije usmjeri u izgradnju novih proizvodnih kapaciteta kao i na modernizaciju tehnoloških procesa i ukupne proizvodnje postojećih kapaciteta, što je bitan uslov za potpunije korištenje privrednih kapaciteta, veću proizvodnju, veću zaposlenost i stvaranje drugih pretpostavki za skladan i dinamičan razvoj privrede i društvenih djelatnosti.

2. Osnovni ciljevi i zadaci materijalnog i društvenog razvoja

Polezeći od ostvarenih rezultata sagledanih i ocjenjenih raspoloživih potencijala i drugih uslova i faktora društveno-ekonomskog razvoja Analize ostvarivanja Društvenog plana razvoja opštine Lopare za period 1981-1985. godine sa ocjenom mogućnosti razvoja za period 1986-1990. godine osnovni ciljevi i zadaci materijalnog i društvenog razvoja opštine uz maksimalno oslanjanje na sopstvene snage u narednom planskom periodu su:

- dalji razvoj socijalističkim samoupravnih društveno-ekonomskih odnosa.

- stabilan i dinamičan privredni rast, uz smanjivanje inflacije i jačanje kvaliteta privredjivanja,

- efikasnije brže i uravnotežnije uključivanje privrede opštine u medjunarodnu podjelu rada i postepeno smanjivanje zavisnosti od uvoza sirovina i repromaterijala uz porast izvoza i supstancijno uvoza.

- brži rast zaposlenosti i smanjivanje broja nezaposlenih,

- rast životnog standarda stanovništva,
- racionalniji, skladniji i kvalitetniji razvoj društvenih djelatnosti,

- racionalnije korištenje prostora, očuvanje i zaštita i unapredjenje čovjekove sredine,

- stalno jačanje i razvijanje raznovrsnih oblika privredne i druge saradnje sa susjednim i drugim opštinama,

- šira i intezivnija primjena savremenih naučnih i tehničkih dostignuća, brže udruživanje rada i sredstva;

- inteziviranje razvoja kapaciteta "male privrede",

- dalji razvoj i jačanje opštenarodne odbrane i društvene samozaštite.

Ostvarivanje ovih osnovnih i drugih ciljeva zasnivaće se prije svega na:

- stvaranju uslova u kojima će radnici biti ekonomski motivisani za dosljedno ostvarivanje razvojne politike, inteziviranju procesa udruživanja rada i sredstava - na samoupravnim i dohodovnim osnovama, daljem razvijanju i jačanju, uz osnovnu organizaciju udruženog rada, uloge radnih i složenih organizacija udruženog rada, dosljednoj primjeni principa raspodjele prema radu, potpunijoj primjeni principa slobodne razmjene rada, jačanju odgovornosti u donošenju i ostvarivanju samoupravnih oblika,

- potpunijem i efikasnijem korištenju proizvodnih kapaciteta i drugih potencijala, bržem razvoju tehničko-tehnološkog progressa i uvođenju novih metoda i oblika organizacije proizvodnje, racionalnijem korištenju raspoložive akumulacije, unapredjenju sistema rasporedjivanja dohotka, jačanju ekumulativne i reproduktivne sposobnosti i povećanju stepena samofinansiranja privrede. Na tim osnovama stvaraće se uslovi za usporavanje inflacije i uskladjivanje odnosa u svim oblastima društvene reprodukcije,

- bržem rastu izvoza posebno na konvertibilno područje od rasta društvenog proizvoda i uvoza, prvenstveno na osnovama: smanjivanja razlika u nivou produktivnosti rada, konkurentnosti i efikasnosti privredjivanja,

- dosljednoj realizaciji Programa mjera i aktivnosti na ostvarivanju politike zapošljavanja u periodu od 1986-1990. godine,

- većem doprinosu produktivnosti rada, dinamičnijem i skladnijem razvoju i poboljšanju efikasnosti privredjivanja u cjelini, postepenom poboljšavanju materijalnih, kulturnih i drugih uslova života radnih ljudi i

gradjana i daljem jačanju materijalne i socijalne sigurnost radnih ljudi, uz dalju primjenu principa solidarnosti i uzajamnosti u zadovoljavanju zajedničkih potreba,

- poboljšanje kvaliteta većoj efikasnosti i racionalnosti u društvenim djelatnostima u skladu sa potrebama i mogućnostima udruženog rada,

- područstvljavanju, ma erijalno tehničkom opremanju i kadrovskom osposobljavanju i ravnomjernijem razvoju svih kompleti opštenarodne odbrane i društvene samozastite.

3. Demografski razvoj i razvoj društvenih odnosa

3.1. Demografski razvoj

Stanje i tendencija u demografskom razvoju na početku planskog perioda upućuje na potrebu utvrđivanja odgovarajuće politike demografskog razvoja, odnosno pre zimanje mjera aktivne demografske politike koje bi bile dugoročnijeg karaktera, a imale bi za cilj ublažavanje daljih migracionih kretanja, stvaranje skladnijih odnosa socijalnoj strukturi stanovništva, stvaranje uslova za rast životnog standarda stanovništva i njegovog uskladvanje na području opštine.

Intezivnijim razvojem poljoprivrede, stvaranje povoljnijih uslova života i rada na selu i sporijem zapšljavanjem u nepoljoprivrednim djelatnostima doći će d usporavanja dosadašnje dinamike smanjivanja poljoprivrenog stanovništva i njegovog učešća u ukupnom stanovniš

Kod planiranja demografskog razvoja stanovniš pošlo se od sljedećih pretpostavki:

- da će stanovništvo rasti po prosječnoj g šnjoj stopi od 0,6% tako da bi broj stanovnika 1990. g u našoj opštini iznosio 34.715.

- da neće doći do bitnijih promjena u natanu kao i u mortalitetu.

- da se na osnovu izraženih tendencija / snog natehiteta, mortaliteta i prirodnog priraštaja / mc do kraja 1990. godine predvidjeti relativno smanjenje predradnog kontigenta stanovništva stabilizovanje uče radnog i intezivne povećanje učešća postradnog kontig

3.2. Razvoj socijalističkih samoupr društveno-ekonomskih odnosa

Dalji razvoj socijalističkih samoupravnih veno-ekonomskih odnosa treba da se odvija u skladu s Ustavom i Zakonom o udruženom radu, prvenstveno unap njem svih oblika samoupravnog organizovanja udružen samoupravnog sistema proširene reprodukcije i unapre vanjem uloge i položaja radnika u udruženom radu, od

u cilju jačanja motivisanosti radnika za dohodak i samoupravne produkcijske odnose u cjelini.

U razvoju dohodovnih odnosa treba unapredjivati sve oblike udruživanja rada i sredstava, te uvažavati sve ekonomske zakonitosti, mjerila i interese radnika u udruženom radu - uz znatno veće učešće radnika u odlučivanju radnika o tim mjerama. Treba odgovarajućim mjerama stalno podsticati radnike da proširuju materijalne osnove svog i društvenog rada, razvijaju proizvodne snage društva i povećavaju produktivnost rada i na tim osnovama stvaraju uslove za potpunije zadovoljavanje svojih potreba i potreba društva u cjelini.

U okviru daljeg razvoja političkog sistema neophodno je dalje razvijati i unapredjivati delegatski sistem odlučivanja u kome je delegacije i delegatske skupštine još više unapredjivati dogovaranje i uskladjivanje interesa i ciljeva u društveno-ekonomskom razvoju. Neophodno je obezbjediti da se samoupravne odluke radnih ljudi i građana, organa upravljanja, delegacija i delegatskih skupština zasnivaju na naučnim odnosno stručnim podlogama. U narednom planskom periodu treba jačati kako individualni tako i kolektivni rad i odgovornost u svim društveno-političkim organizacijama i državnim organima u samoupravnim organizacijama i zajednicama čime će se neposredno doprinositi jačanju vlastite radničke klase i radnih ljudi u udruženom radu i ostvarivanju društveno-ekonomskog razvoja u skladu sa interesima radnog čovjeka i društva u cjelini.

U oblasti samoupravnog organizovanja, osnovni zadaci su:

- razvoj funkcionisanje osnovne organizacije udruženog rada kao osnovnog i odlučujućeg faktora samoupravnog udruživanja u cjelini.

- izgradnja radne organizacije kao radne i ekonomske cjeline i temeljnog samoupravnog oblika povezivanja interesa osnovnih organizacija udruženog rada,

- što uspješnije samoupravno udruživanje rada i sredstava zemljoradnika i povezivanje ličnog rada sredstvima u svojini građana u ugovorne organizacije udruženog rada i organizacije udruženog rada društvenog sektora

- u cilju racionalnijeg rada u stručnim službama samoupravnih interesnih zajednica trebalo bi izvršiti integraciju stručnih službi srodnih djelatnosti kao napr. stručnih službi SIZ-a dječije socijalne zaštite i dodatka na djecu, službi SIZ-a osnovnog i srednjeg usmjerenog obrazovanja i vaspitanja i stručnih službi SIZ-a kulture i fizičke kulture,

- treba izvršiti i samoupravnu transformaciju u oblasti zdravstvenog, kao i racionalizaciju mreže vas-pitno-obrazovnih organizacija i organizacija iz oblasti kulture,

- dosljedno ostvarivanje ustavne funkcije opštine kao osnovne društveno-političke zajednice bitan je uslov razvoja delegatskog sistema. U vezi s tim, kao poseban zadatak se izdvaja dalja afirmacija vijeća udruženog rada, kako bi oni zaista predstavljali mjesto stvarnog ispoljavanja interesa udruženog rada.

Razvijanje ustavne koncepcije mjesne zajednice kao osnovne samoupravne teritorijalne zajednice u kojoj se povezuju svi zainteresovani činioци radi rješavanja životnih problema radnih ljudi i građana u mjestu stanovanja, zahtijeva prije svega njeno čvršće povezivanje i saradnju sa organizacijama udruženog rada i samoupravnim interesnim zajednicama u cilju izgradnje objekata infrastrukture za potpunije zadovoljavanje potreba stanovništva kao i jačanju materijalne osnove mjesne zajednice dalji razvoj delegatskog sistema, opštenarodne odbrane i društvene samozaštite u mjesnoj zajednici.

Dalja izgradnja političkog sistema socijalističkog samoupravljanja i društvenih odnosa u cjelini upućuje na potrebu kvalitetnog razvoja sistema samoupravnog društvenog planiranja, a u tome posebno razvoja i primjene samoupravnog sporazumijevanja i društvenog dogovaranja kao osnovnih oblika uskladjivanja pojedinačnih interesa.

4. Razvoj opštenarodne odbrane i društvene samozaštite

Razvoj opštenarodne odbrane i društven samozaštite ostvaruje se kao intergralni dio cjelokupnog društvenog razvoja. Stvoreni su uslovi za široko organizovanje i masovno angažovanje radnih ljudi i građana na izvršavanju odbrambenih, zaštitnih funkcija, a time i oživotvorenja koncepcije o podruštvljavanju opštenarodne odbrane i društvene samozaštite.

U tom smislu, proces podruštvljavanja opštenarodne odbrane, uz manje ili veće oscilacije teče kontinuirano, čime se došlo do novog kvaliteta u odbrambenom organizovanju društva.

U razvoju opštenarodne odbrane i društvene samozaštite neophodno je i dalje jačati cjelokupni odbrambeni sistem našeg društva i njegovu sve efikasniju zaštitu na svim nivoima društvenog organizovanja. Pored toga mora se računati i na to da će se ekonomski problemi negativno održavati na razvoj ove oblasti.

Osnovna pretpostavka daljeg uspješnog razvoja opštenarodne odbrane i društvene samozaštite, jeste da se što doslijednije ostvaruje koncepcijsko-doktrinarni stav

o maksimalnom oslanjanju na sopstvene snage. Zato je u koncipiranju i ostvarivanju društveno-ekonomskog razvoja potrebno primjenjivati i odbrambeno-zaštitne kriterijume prije svega u razvoju infrastrukture, mašingradnje, proizvodnje hrane i td.

Nosioci odbrambenih priprema na području opštine Lopare svoje aktivnosti u periodu od 1986-1990. godine, usmjerit će na realizaciju osnovnih ciljeva i zadataka iz dugoročnog programa razvoja opštenarodne odbrane, a naročito na:

- kvalitetivno dogradjivanje i materijalizovanje planova odbrane i planova za druge vanredne prilike i njihovu stalnu promjenu u praksi, u cilju podizanje odbrambene i samozaštitne sposobnosti svih društvenih subjekata.

- dalju detaljniju razradu mjera i postupaka za funkcionisanje privrede i društvenih djelatnosti u ratu, a naročito obezbjedjenje materijalno finansijskih potreba u ratu uključujući i potpisivanje društvenih dogovora i samoupravnih sporazuma o funkcionisanju privrede i društvenih djelatnosti pod ratnim uslovima.

- stvaranje robnih i materijalnih rezervi do potrebnog nivoa, a posebno obezbjedjenje hrane lijekova, sanitetskog materijala, obezbjedjenje snabdjevanja opštine energijom i vodom, time bi se obezbjedili neophodni uslovi za prevladavanje eventualne gresije,

- opremanje, modernizacija pravilno usmjeravanje aktivnosti i sredstava za razvoj pojedinih komponenti ONO i DSZ i to: teritorijalne odbrane, rezervne milicije, civilne zaštite, društvene samozaštite,

- nastojati dalje intezivirati mjere civilne zaštite i samozaštite posebno izgradnjom skloništa i drugih zaštitnih objekata za sklanjanje i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od ratnih razaranja i elementarnih nepogoda zatim razvijati i materijalizovati mjere evakuacije, protiv požarne zaštite, zamračivanja, masiranja i dr.

- vršiti osposobljavanje pripadnika teritorijalne odbrane i civilne zaštite za izvršavanje najtežih i najsloženijih zaštitnih i odbrambenih zadataka u miru i ratu kao i osposobljavanje stanovništva za učestvovanje u oružanoj borbi te njihovoj zaštiti i spašavanju,

- organizovanje i izgradnja savremenih sistema veza, rukovodjenje, kadrovsko jačanje i opremanje centra veza obučavanjem njihovih pripadnika,

- razvoj i omasovljavanje društbenih organizacija posebno organizacija od posebnog značaja za ONO i DSZ, u kojima se mladi vaspitavaju i stiču znanja i vještine značajne za odbranu i zaštitu.

5. Osnovni pravci i dinamika materijalnog i društvenog razvoja

3.1. Raspodjela društvenog bruto proizvoda, društvenog proizvoda i nacionalnog dohotka

Radi realizacije osnovnih ciljeva i zadataka društveno-ekonomskog razvoja i dostignutog nivoa materijalne i društvene razvijenosti na našoj opštini neophodno je ostvariti odgovarajuće promjene u društvenoj reprodukciji da bi se planirane stope rasta društvenog bruto proizvoda, društvenog proizvoda i nacionalnog dohotka realizovale.

A to se odnosi na racionalnije i efikasnije korištenje faktora razvoja te većem doprinosu poboljšanju produktivnosti rada ekonomije sredstava i efikasnosti privredjivanja u cjelini. U vrijednosnoj strukturi društvenog bruto proizvoda treba smanjiti učešće materijalnih troškova što će se obezbijediti boljim korištenjem kapaciteta, širem i intezivnijim udruživanjem rada i sredstava na dohodovnim osnovama, racionalnijom podjelom rada, stabilnijim snabdijevanjem sirovinama i energijom i repromaterijalom i td. te uspostavljati medjuzavisnost izmedju bruto ličnih dohotaka po radniku i akumulacije prema angažovanim sredstvima u rasporedjivanju dohotka i na toj osnovi doslijednoj primjeni principa raspodjele prema radu i rezultatima rada.

Jedino na taj način je moguće ostvariti planirani rast društvenog bruto proizvoda po prosječnoj godišnjoj stopi od 19,4 od čega u okviru društvenog sektora 21,7%, a u okviru individualnog 6,8%. Do 1990. godine se planira da će društveni proizvod rasti po prosječnoj godišnjoj stopi od 20,9% od čega društveni sektor 24,9% a individualni 6,3%. Nacionalni dohodak je planiran da raste po prosječnoj godišnjoj stopi od 25,2%, a individualni po stopi od 6,2%.

Za planski period od 1986-1990. godine planirane su relativno visoke stope rasta za naprijed navedene pokazatelje iz razloga što su u tom periodu također planirane i visoka investiciona ulaganja u izgradnju novih, proširenja i modernizaciju postojećih kapaciteta kao i iz razloga što se u ovom periodu očekuju efekti izgradjenih, a ne aktiviranih investicionih kapaciteta.

U oblasti sticanja i rasporedjivanja dohotka i čistog dohotka u organizacijama udruženog rada treba se polaziti od medjusobne zavisnosti i uslovljenosti dohotka po radniku i dohotka prema angažovanim sredstvima i na toj osnovi, obezbijediti objekti vizuarnu raspodjelu dohotka na akumulaciju i potrošnju, uz rast realnih ličnih dohodaka po zaposlenom.

5.2. Zaposlenost i zapošljavanje

Brže zapošljavanje i smanjivanje broja zaposlenih je jedan od osnovnih društveno-ekonomskih i političkih ciljeva u narednom periodu.

Rješavanje ovog problema nameće potrebu da sve organizacije udruženog rada i druge samoupravne organizacije i zajednice, u okviru svojih planova donesu konkretne programe produktivnog zapošljavanja uz usporen trend zapošljavanja na administrativnim i režijskim poslovima. Takvom orijentacijom u zapošljavanju intenzivirat će se proces prestrukturiranja ukupnog društvenog rada u privredi i društvenim djelatnostima.

U periodu od 1986-1990. godine planira se prosječna godišnja stopa zaposlenosti od 6,7 za ukupnu privredu od čega za društveni sektor 8,3%, a za individualni 0,6%, što znači da će se broj zaposlenih u društvenom sektoru koji u 1985. godini iznosi 3.018 radnika do 1990. godine povećati za 1.144 radnika iznosiće 4.162 radnika.

Posmatrano po privrednim oblastima zaposlenost će rasti po sljedećim stopama:

U oblasti industrije po prosječnoj stopi od 11,4% i povećaće se broj zaposlenih za 884 radnika. U poljoprivredi u okviru društvenog sektora zaposlenost će rasti po prosječnoj godišnjoj stopi 7,3% i povećaće se za 176 radnika. U oblasti šumarstva planira se stopa rasta od 0,6% što predstavlja porast od 5 radnika. U oblasti gradjevinarstva zbog specifične situacije i smanjene investicione gradnje ne planira se povećavati broj zaposlenih. U okviru saobraćaja broj zaposlenih će se povećati za 43 radnika što predstavlja rast po stopi od 2,8%. U oblasti trgovine se takodje planira ova stopa rasta od 2,8% što je porast broja zaposlenih za 43 radnika. U okviru ugostiteljstva zaposlenost će rasti po stopi od 3% što predstavlja povećanje zaposlenosti za 10%.

U oblasti neprivrednih djelatnosti planirane su znatno niže stope rasta tako se za oblast zdravstva predviđa stopa od 2,5%, za obrazovanje i kulturu se planira negativne stope rasta od - 1,2%, a za DPC, DPZ i ostale organizacije i zajednice predviđa se stopa rasta od 2,1%.

Uslovi za porast zaposlenosti kao i za realizaciju predviđenih stopa rasta stvaraće se, prije svega boljom konkretizacijom razvojne - posebno investicione i ekonomske politike u srednjoročnim i godišnjim planskim dokumentima samoupravnih organizacija i zajednica i društveno-političkih zajednica i prevazilaženjem problema nedovoljnog korištenja kapaciteta i niske akumulativnosti privrede. U skladu s tim, novo prvenstveno produktivno

zapošljavanje kvalifikovanih i stručnih radnika - posebno mladih kadrova, zasnivaće se na: boljem korištenju postojećih kao i kapaciteta koji će se izgraditi u narednom periodu, proširenjem i modernizacijom postojećih kapaciteta, intenzivnijim razvijem i zapošljavanjem u maloj privredi kao društvenog tako i u oblasti ličnog rada sredstvima u svojini građana, skraćivanju radnog vremena u skladu sa zakonskim propisom o penzionisanju.

Istovremeno je potrebno ostvariti uslove za bržu prekvalifikaciju lica sa suficitarnim zanimanjima u deficitarna produktivna zapošljavanja. Mjerama poreske politike, te pojednostavljen procedure oko dobivanja dozvole za rad, kao i drugim mjerama iz nadležnosti organa opštine, stvoriti uslove za veće angažovanje ličnih sredstava u svojini građana u privredne svrhe i tako obezbjediti značajnije zapošljavanje u individualnom sektoru privrede.

U ovom srednjoročnom periodu potrebno je intenzivirati aktivnost oko prilagodjavanja školskog i obrazovnog sistema potrebama udruženog rada i društva u cjelini u cilju osposobljavanja kadrova za efikasnije uključivanje u proizvodne procese a to zahtjeva prilagodjavanje školsko-obrazovnog sistema potrebama privrede.

Uz preduzete mjere i aktivnosti problem nezaposlenosti će se u narednom periodu rješavati pored drugih izvora i dodatnim izvorima sredstvima kao što su: većim angažovanjem sredstvima radnih ljudi i građana putem narodnog zajma, uvođenjem novog samodoprinos, kao i povećanjem doprinosa iz dohotka za zapošljavanje, odnosno udruživanjem sredstava radnika na privremenom radu u inostranstvu itd., a sve u cilju većeg zapošljavanja.

5.3. Životni standard

Težište u razvoju životnog standarda biće na njegovom uskladjivanju sa rastom materijalne proizvodnje, ostvarenog dohotka i društvene produktivnosti rada i na tim osnovama stvaraće se uslovi za rast i poboljšanje strukture životnog standarda. Ostvarivanje ovog cilja zasnivaće se na: obezbjedjenju uslova da radnici u udruženom radu odlučuju o rezultatima svoga rada, na bržem rastu zaposlenosti i produktivnosti rada - uz dosljednu primjenu načela raspodjele prema radu i uz dosljednu primjenu načela raspodjele prema radu i rezultatima rada, otklanjanjem socijalnih razlika koje se zasnivaju na radu, daljem jačanju principa socijalističke solidarnosti i socijalne sigurnosti u zadovoljavanju zajedničkih potreba na osnovu jednakih prava u oblasti obrazovanja, zdravstva, kulture i drugih djelatnosti.

Na tim osnovama ostvariće se rast ukupnih sredstava za životni standard po stopi od 9,7% u okviru čega

sredstava za ličnu potrošnju 22,4%, a sredstva za društveni standard će se smanjivati u odnosu na 1985. godinu iz razloga što se za plausible period 1986-1990. godine ne predviđaju nikakve ulaganja u ovoj oblasti što se odražava i na životni standard.

Zaustavljanje smanjivanja realnih ličnih dohoda i drugih primanja treba da se zasniva na povećanju produktivnosti rada i efikasnosti privredjivanja u cjelini. U skladu sa produktivnošću rada rašće i realni lični dohoci po zaposlenom. Unapredjenjem odnosa u sistemu raspodjele ličnih dohoda prema radu i rezultatima rada - uspostavljanjem međuzavisnosti iznoseju bruto ličnih dohoda po radniku i akumulacije u odnosu na angažovana sredstva, boljim vrednovanjem proizvodnog rada, pronalazaštva i inovatorstva i rada u težim uslovima - stvaraju se uslovi za veću zainteresovanost rada za rezultate rada i poboljšanje akumulativne i reproduktivne sposobnosti privrede. U skladu s tim ostvarivat će se i realan rast drugih ličnih primanja stanovništva penzija, primanja po osnovu dječije i socijalne zaštite i drugo. Povećanju kupovine moći stanovništva doprinosiće i prihodi od doznaka radnika na privremenom radu u inostranstvu i po osnovu rada u poljoprivredi.

U narednom periodu treba nastojati da se životni i radni uslovi poboljšaju naročito na selu a u cilju ublažavanja razlike u nivou životnog standarda seoskog i gradskog stanovništva.

Životni standard

Red. broj	O b l a s t	Vrijednost		Index 90/85	Stopa rasta
		1985.	1990.		
I	UKUPNA LIČNA PRIMANJA				
-	Lična primanja iz radnog odnosa	75.467	214.098	280	22,9
-	Privreda	62.938	150.537	239	19,1
-	neprivreda	13.529	63.561	470	36,3
II	NEPRIVREDNE INVESTITIJE	225.259	136.695	42	- 15,9
-	zdravstvo	-	8.685	-	-
-	obrazovanje i kultura	199.749	128.010	65	- 8,2
-	stambeno-kom.djelat.	123.510	-	-	-
III	ŽIVOTNI STANDARD	399.726	350.793	88	9,7

5.4. Produktivnost rada

Povećanje produktivnosti rada ekonomije sredstava i drugih kvalitativnih faktora privredjivanja kao preduslova za stabilizaciju privrednih tokova, jačanje dohodovne moći privrede, predstavljaće u periodu od 1986-1990. godine bitno opredjeljenje i jedan od prioritetnih zadataka u razvojnoj koncepciji za taj period. Zato će se podržavati, aktiviranje onih faktora razvoja koji ne traže ili minimalno traže nova ulaganja, kao što su bolje korištenje proizvodnih kapaciteta, radnog vremena, znanja radnika, uvođenje više smijena ako bi to bila ekonomski opravdano, produžavanje pogonskog vremena, savremenije organizacije rada. Takodje treba pokrenuti i one potencijale koji su izgradjeni i spremni za rad ali iz odredjenih razloga ne posliju kako je planirano.

Za petogodišnji period od 1986-1990. godine planirano je da produktivnost rada na nivou ukupne privrede raste po prosječnoj godišnjoj stopi od 13,9% računata na bazi indexa društvenog proizvoda i indexa broja zaposlenih.

Planirane stope predouktivnosti rada mogu se sagledati iz sljedećeg pregleda:

Red. broj	O b l a s t i	Index DP	Broj zaposl.	Index	Stopa rasta
I	UKUPNA PRIVREDA:	258	134	192	13,9
	- društvena	304	131	232	18,3
	- individualna	136	111	123	4,1
II	DRUŠTVENA PRIVREDA PO OBLASTIMA				
	- industrija	369	154	259	19,0
	- poljoprivreda	215	142	151	8,6
	- šumarstvo	141	103	137	6,5
	- gradjevinarstvo	122	100	122	4,1
	- saobraćaj	139	115	121	3,9
	- trgovina	141	115	123	4,2
	- ugostiteljstvo	123	116	106	1,2
	- zanatstvo	147	128	115	2,8

5.5. Invsticije

Osnovni zadaci koji će opredjeljivati obim i strukturu investicionih ulaganja u petogodišnjem periodu će biti: stvaranje uslova da odlučivanje o proširenoj reprodukciji postane neposredna društvena funkcija radnika u organizacijama udruženog rada - uz puno uvažavanja kriterijuma ekonomske racionalnosti i društvene opravdanosti novih investicija kao i suošenje ekonomskih posljedica za efekte investicionih odluka, te uskladjivati obim i strukturu investicija sa raspoloživom novčanom i realnom akumulacijom, stvarati realne uslove za povećanje stepena samofinansiranja invsticija. To će zahtijevati značajne promjene i poboljšanje u sistemu finansiranja i načinu formiranja i

upotrebe akumulacije.

U skladu sa razvojnim opredjeljenjima o bržem i stabilnijem privrednom razvoju na području naše opštine investiciona aktivnost će se usmjeravati u privredne kapacitete, najvećim djelom u proširenju modernizacije i otklanjanje uskih grla u postojećim te zamjenu sadašnje opreme za tehnički savršeniju i produktivniju opremu. Jedno je RO "Vežiona" Tvornica mehaničkog veza i konfekcije Zvornik planirala izgradnju Pogona lake konfekcije u Loparama i OOUR "Frigos" Čelić je planirala izgradnju novih pogona prerade voća u cilju proširenja ove industrijske grane. Težište u investiranju za naredni petogodišnji period je u proširenju i razvoju agrokomplesa na području naše opštine kao i ulaganja za razvoj "male privrede" na bazi konkretnih programa male privrede u organizacijama udruženog rada.

Za planski period 1986-1990. godine planiraju se ukupna investiciona ulaganja u iznosu od 16.942.252 - hiljada dinara od čega u okviru privrede 16.718.775 hiljada dinara u okviru neprivrede 136.695 hiljada dinara i u okviru ulaganja MZ 86.782 hiljada dinara.

Za naprijed navedeni period očekuje se da će se ostvariti sljedeći obim i struktura društvenih bruto investicija u osnovna sredstva:

	- u 000 din.	STRUKTURA 1986-1990.
I UKUPNO DRUŠTVENI BRUTO INVESTICIJE		
1. Ukupno privreda	16.718.775	28,6%
- industrija	11.316.824	66,8%
- poljoprivreda	3.013.445	17,8%
- šumarstvo	188.000	1,1%
- saobraćaj	1.377.856	8,1%
- trgovina	574.900	3,4%
- gradjevinarstvo	70.000	0,4%
- komunalna djelatnost	5.750	-
- ugostiteljstvo	172.000	1,0%
2. UKUPNA NEPRIVREDA	136.695	0,9%
- stambena djelatnost	-	-
- zdravstvo	8.685	0,1%
- obrazovanje i kultura	128.010	0,8%
3. Ukupno MZ		

Za ostvarenje predviđenog obima i strukture investicionih ulaganja neophodno je obezbediti sredstva.

U ovom planskom periodu u skladu sa društveno-ekonomskim razvojem naše opštine, utvrđenom raspodjelom društvenog proizvoda i dohotka i drugim elementima od uticaja na investicionu politiku moguće je sa kvalitetnijim privredjivanjem i maksimalnim korištenjem postojećih kapaciteta obezbediti porast sredstava za društvene

bruto investicije po prosječnoj godišnjoj stopi od 38,0%. U okviru društvenih bruto investicija u osnovna sredstva, privredne investicije u osnovna sredstva, privredne investicije će rasti po prosječnoj godišnjoj stopi od 41% dok će sredstva namijenjena za neprivredne investicije opadati po stopi od - 15,9%.

Struktura izvora planiranih investicionih ulaganja u periodu od 1986-1990. godine može se pogledati iz sljedećeg pregleda:

Red. broj	Izvori finansiranja	Iznos u - 000 din.	Struktura u %
I	VLASTITA SREDSTVA	2.100.038	12,4%
II	UDRUŽENA SREDSTVA	771.215	4,6%
III	KREDITI UKUPNO:	10.989.614	64,9%
	- krediti banaka	4.338.085	25,6%
	- krediti fonda federacije	4.418.419	26,1%
	- krediti fonda Republike	2.233.310	13,2%
IV	OSTALI IZVORI	3.081.385	18,2%
	UKUPNA SREDSTVA:	16.942.252	100%

Na osnovu podataka iz prethodne tabele vidi se da se najveći procenat u strukturi finansiranja odnosi na tuđe izvore, a samo 12,4% na vlastita sredstva. U oblasti neprivrede sredstva namijenjena za naznačene investicije su uglavnom vlastita izuzev investicije planirane za izgradnju radioničkog prostora u okviru Centra za usmjereno obrazovanje pošto se za ovu investiciju planiraju sredstva samodoprinosu.

5.6. Ekonomski odnosi s inostranstvom

Jedan od primarnih zadataka razvoja za srednjoročni period je maksimalna orjentisanost ka izvozu svih organizacija udruženog rada, tako je planirana stopa rasta izvoza industrijskih organizacija 25,3% i za oko tri puta će se povećati u odnosu na 1985. godinu. U oblasti metalne industrije planira se prosječna godišnja stopa rasta izvoza od 18,6%. Drvena industrija planira stopu rasta izvoza od 28,9% prehrambena industrija 29,6%, a tekstilna industrija 6,3%. Ove prosječne godišnje stope rasta su radnje na bazi vrijednosnih pokazatelja.

Da bi se realizovale planirane stope rasta izvoza robe potrebno je prije svega u narednom petogodišnjem periodu aktivnosti usmjeriti u cilju realizacije planiranih investicija, koje će omogućiti otklanjanje uskih grla u proizvodnji, nabavku savremenije tehnologije a time i proizvodnju artikala, viših faza prerade, sa većim učešćem tehnologije, znanja i domaćih sirovina.

Planirani obim i struktura izvoza industrijskih organizacija mogu se sagledati iz sljedećeg pregleda:

Red. broj	Naziv OOUR-a	Jed. mj.	Ocjena 1985.	Plan 1990.
1.	RO "TERMAL" LOPARE			
	- pločasti čelični radijatori	m2OP	95.000	200.000
	- ovjesni pribor	kom	40.000	91.000
2.	OOUR "FADIL JAHIĆ-ŠPANAC"			
	- stolice za izvoz	"	18.850	100.000
	- postolje UM	"	9.550	-
3.	OOUR "FRIGOS" ČELIĆ			
	- rollendi i markovi	t.	1.592	5.000
	- kompoti	t.	754	3.218
4.	OOUR TTK KORAJ			
	- trikotažna odjeća	kom	347.583	472.000

Za tekući planski period orijentacija u uvozu robe će biti na opremu i repromaterijal koji se ne proizvodi u našoj zemlji, a biti će u funkciji tehnološkog razvoja i izgradnje sopstvene nauke i tehnologije. Tako se planira povećanje uvoza robe po prosječnoj godišnjoj stopi od 49,7%, a uvozu će biti orijentisane tri industrijske organizacije udruženog rada RO "Termal" Lopare koja u planiranoj ukupnoj vrijednosti uvoza učestvuje sa 62,1%, OOUR "Fadil Jahić - Španac" Lopare učestvuje sa 21,2% i OOUR "Frigos" Čelić sa 16,8%. Ostale inudstrijske organizacije udruženog rada nisu planirale vršiti uvoz robe i sirovine ili repromaterijala.

6. Razvoj privrede

6.1. Usmjeravanje privrednog razvoja

Dinamičan skladan i stabilan privredni razvoj uslov je za ukupan društveno-ekonomski, socijalni i prostorni razvoj naše opštine zbog čega se posebna pažnja mora usmjeriti na poduzimanje neophodnih aktivnosti i donošenje adekvatnih mjera za usmjeravanje privrednog razvoja u skladu sa orijentacijom i ciljevima koji će se preduzimati za razvoj svakog sektora posebno.

6.1.1. Društveni sektor privredjivanja

U ovom periodu u cilju usmjeravanja privrednog razvoja društvenog sektora privredjivanja, kao osnovnog nosioca ukupnog razvoja opštine, potrebno je prije svega, podsticati i stimulisati udruživanje rada i sredstava na principima zajedničkog dohotka, u cilju poboljšanja materijalne osnove udruženog rada. Nužno je otklanjati postojeće neravnomjernosti u stepenu društvene razvijenosti po pojedinim područjima u opštini, kao i na uskladjivanju razvoja pojedinih privrednih grana i djelatnosti.

Intezivan razvoj društvenog sektora privredjivanja zahtjeva i rješavanje ključnih pitanja oko obezbijedjenja osnovnih uslova za život i rad /pitanje vode, energije i sl./. Potrebno je da nadležni organi i organizacije potvrde zadatke i obaveze kojima bi ublažili ili riješili ove probleme jer jedino na taj način moguće je ostvariti ekonomičan razvoj privrednih oblasti.

Ostvarivanje osnovne proizvodne orijentacije društvenog sektora u cjelini treba da se zasniva prvenstveno na: racionalnom i potpunijem korištenju kapaciteta radnih potencijala, prirodnih i drugih resursa uz racionalno smanjivanje potrošnje energije, sirovina i reprodukcioni materijala po jedinici proizvoda, racionalnoj upotrebi i smanjivanju sredstava za investicije, i na tim osnovama stvaranje uslova za poboljšanje privredne strukture, blagovremeno izvršavanje započelih i izgradnji novih kapaciteta, bržem uvođenju tehničko-tehnološkog progressa, uz veće oslanjanje na sopstveni razvoj nauke, tehnike i tehnologije, adekvatnijoj i kvalitetnijoj kadrovskoj strukturi, poboljšanju organizacije rada - uvođenjem savremenih metoda oblika proizvodnje i poslovanja te većoj afirmaciji rada i stvaralaštva.

6.1.2. Individualni sektor privredjivanja

U okviru individualnog sektora privredjivanja u ovom srednjoročnom periodu preduzimaće se niz mjera i aktivnosti koje bi zaustavile stihijnosti u razvoju kod ovog sektora te omogućili njegov razvoj u skladu sa potrebama privrede i stanovništva. Ova aktivnost oko njegovog razvoja biti će usmjerena na:

- daljem stimulisanju razvoja zanatstva - posebno deficitarnih zanimanja, razvoju kućne radinosti i drugih djelatnosti u funkciji unapredjenja individualnog sektora na našoj opštini,

- stvaranju uslova za povećanje broja zaposlenih u ovom sektoru privredjivanja,

- iznalaženje i stvaranje uslova za intezivnije povezivanje individualnog i društvenog sektora Privredji

vanje kroz različite vidove kooperacije, ugovornih organizacija i sl.

Bitna pretpostavka za razvoj ovog sektora je realizacija planiranih investicionih ulaganja u tekućem srednjoročnom planu vezanih za ulaganja u ovoj oblasti. Potrebno je i instrumentima zemljišne i urbane politike, pojednostavljenjem postupka oko dobijanje dozvole za rad, i mjerama ukupne društveno-ekonomske politike opštine stvoriti uslove za razvoj male privrede, a posebno za brže ulaganje sredstava povratnika iz inostranstva u razne djelatnosti male privrede individualnog vlasništva, te obezbjediti stabilnost i sigurnost njihovog rada.

6.2. Razvoj privrednih djelatnosti

6.2.1. Industrija

Za naredni srednjoročni period težište u razvoju industrije će biti na: modernizaciji i rekonstrukciji postojećih kapaciteta na otklanjanju usklih grla u proizvodnji, na povećanju produktivnosti i ekonomičnosti poslovanja, odnosno na preduzimanju svih mjera koje će dovesti do što boljeg korištenja instalisanih kapaciteta. Kao i realizaciji planiranih investicionih ulaganja u cilju aktiviranja novoizgrađenih kapaciteta, koji se još uvijek nalaze pod probnom proizvodnjom.

U toku 1986. godine planira se izgradnja Pogona lake konfekcije u Loparama, čiji će investitor biti RO Tvornica mehaničkog veza, konfekcije "Vežionica" Zvornik. U okviru ovog kapaciteta zaposlilo bi se 194 radnika, a proizvodni program bi bio kućne haljine, ženske bluže, ženske spavačice i muške pidžame.

Inače za naredni srednjoročni period odnosno do 1990. godine u oblasti industrije se planira zaposliti 574 radnika. Fizički obim proizvodnje se planira da raste po prosječnoj stopi od 22,6% za ukupnu industriju i td.

Planirane osnovne indikatore u oblasti industrije u narednom srednjoročnom periodu, industrije sljedeća tabela:

Red. br.	Indikatori	Ocjena 81-85	Predviđjanja 1986 - 1990.
1.	Društveni proizvod	2,5	29,8
2.	Nacionalni dohodak	1,8	29,5
3.	Fizički obim proizvodnje	1,7	22,6
4.	Zaposlenost	7,8	9,2
5.	Izvoz robe	-	25,3
6.	Društvene bruto investicije	35,0	38 %

Metalopreradivačka industrija

U narednom srednjoročnom periodu razvoj ove oblasti industrije će biti usmjeren na modernizaciju i rekonstrukciju fabrike, koja bi obuhvatila izgradnju lakirnice i nabavku savremene opreme, a sve u cilju otklanjanja uskih grla u proizvodnji i stvaranja uslova da se dostignu instalisani kapaciteti.

U proteklom planskom periodu kapaciteti kod RO "Termal" Lopare su korišteni sa 60% a fizički obim proizvodnje je rastao po prosječnoj stopi od 1%, dok se za naredni planski period predviđa stopa rasta od 32,1% u cilju ostvarivanja planirane proizvodnje pločastih čeličnih radijatora od 410.000 m²OP, elektro radijatora 9.276 kom hladnjaka 1.000 kom, kolektora 5.000 kom itd.

Plasman svojih proizvoda ove RO vršiće 68% na domaćem tržištu, a 32% na inostranom tržištu od čega 7% na konvertibilnom području, a 25% na kliruškom području, tako da je planirana stopa rasta izvoza za period 1986-1990. godine 18,5%.

Ukupna investiciona ulaganja u ovom planskom periodu se predviđaju realizovati u toku 1986. godine a planira se iznos od 713.480 hiljada dinara koji će biti usmjeren u modernizaciju i rekonstrukciju fabrike. Realizacijom ovog programa broj zaposlenih bi porastao za 65 radnika.

Drvena industrija

Težište u razvoju ove oblasti industrije će biti u daljem proširenju postojećih kapaciteta i razvoju i proširenju radne jedinice male privrede koja je oformljena i djeluje u okviru COU "Radil Jahić - Španac" Lopare.

U periodu od 1986. do 1987. godine planira se investiciona aktivnost u iznosu od 250.000 hiljada dinara koja će biti usmjerena na proširenju postojećih kapaciteta, a povećaće godišnju proizvodnju stolica za 60.000 komada, kao i proizvodnju rezane gradje za 10.000 m². Do 1990. godine planira se dostići proizvodnja od 250.000 komada stolica, tako se predviđa stopa rasta fizičkog obima proizvodnje od 7,6%. Realizacijom ove investicije zaposliće se 60 radnika.

U toku 1985. godine vršena su ulaganja u proširenje i razvoj male privrede u iznosu od 60.000 dinara dok se realizacija ostalih ulaganja prenosi u 1986. godinu i 1987. godinu. Ukupna vrijednost ove investicije je 700.000 hiljada dinara, a 50% vrijednosti se planira realizovati u 1986. godini, a 50% u 1987. godini. Kao sirovina za razvoj male privrede bi se koristila vrba i to negdje oko 15.000 kg. godišnje i tehnički otpadak oko 6.000 metara,

na bazi toga se planira proizvodnja od 2.500.000 kom proizvoda drvene galanterije i 50.000 kom korparskih proizvoda. U okviru male privrede planira se zaposliti 330 radnika.

U OOUR "Fadil Jahić - Španac" planira se prosječna stopa zaposlenosti od 10,7%, a izvoz se planira ostvarivati po stopi od 28,9%

Tekstilna industrija

Razvoj tekstilne industrije zasnivat će se na: boljem korištenju postojećih kapaciteta uz modernizaciju i rekonstrukciju pogona, daljoj podjeli rada, specijalizaciji i poboljšanju kvaliteta i asortimana proizvoda, stvaranju uslova za veću primjenu tehnike i tehnologije, stvaranju uslova za veći izvoz posebno na konvertibilno područje.

U narednom petogodišnjem periodu investiciona aktivnost Tvornice trikotažne konfekcije Koraj će biti usmjerena na nabavku opreme u iznosu od 43.915.113 dinara i to uglavnom iz vlastitih sredstava amortizacije i udruženih sredstava radnika povratnika iz inostranstva.

U periodu od 1986-1990. godine planira se povećati broj zaposlenih za 47 radnika ili po prosječnoj stopi od 3% godišnje. Fizički obim proizvodnje se planira da će rasti po stopi od 5,5% a izvoz robe po stopi od 6%. Cijene koje se postižu u izvozu robe niže su od cijene na domaćem tržištu, a ponekad i ispod cijene korištenja, tako da poboljšanje finansijskih efekata u izvoznim poslovima u narednom periodu može se očekivati jedino kroz povećani obim proizvodnje i bolje korištenje proizvodnih kapaciteta i radnog vremena na smanjenje troškova poslovanja po jedinici proizvoda.

Prehrambena industrija

Orijentacija u razvoju prehrambene industrije za tekući planski period definisana je planiranim investicionim ulaganjima koja se odnose na proširenje postojećih kapaciteta u preradi voća, kao i proširenje kapaciteta hladnjače, te u podizanje sirovinске osnove.

Razvojem sirovinске osnove stvaraju se uslovi za daljnji razvoj ove industrijske oblasti uz maksimalno korištenje kapaciteta, uz veću specijalizaciju, te proizvodnju viših faza prerade itd.

Za naredni planski period predviđaju se ukupna investiciona ulaganja u vrijednosti od 8.123.000 hiljada dinara.

Za proširenje proizvodnog kapaciteta za paster i roland program planira se uložiti 3.468.500 hiljada dinara, a investicija će se realizovati u toku pet godina planskog perioda, kapacitet investicionog objekta je 7.120 t, a zapošljava 230 novih radnika.

Za proširenje kapaciteta prerade voća i povrća planira se uložiti 1.328.250 hiljada dinara, a investicija se planira realizovati u toku 1989. i 1990. godine, kapaciteta je 9.500 tona, a povećaće broj zaposlenih za 115 radnika. U povećanje kapaciteta skladišnog prostora za smrznute proizvode planira se uložiti 1.120.000 hiljada dinara u periodu od 1986. do 1989. godine.

U narednom planskom periodu u okviru ove OOUR-a planira se uložiti oko 1.120.000 hiljada dinara u podizanje sirovinke osnove na 600 ha, od čega 200 ha na individualnom i 400 ha na društvenom sektoru. U okviru društvenog sektora investicija će se realizovati podizanjem sirovinke osnove kod poljoprivrednih zadruga, tako OZO "Zadrugar" Lovare planira podizanje zasada na 80 ha, OZO "Šibošnica" Šibošnica na 27 ha, OZO "Voćar" Čelić na 84 ha, OOK "Bratstvo" Koraj na 85 ha, ali se sva investicija vodi kod OOUR "Frigos" Čelić da ne bi došlo do dupliranja planiranih veličina. Realizacijom ove investicije planira se zaposliti oko 605 novih radnika.

Tako da je prosječna stopa zaposlenosti za naredni srednjoročni period 24,7% nastala na bazi planiranog broja povećanja zaposlenosti od 351 radnika.

Planirana stopa rasta fizičkog obima proizvodnje je 27,7%, a izvoz robe će rasti po stopi od 29,6%.

Mašinogradnja

U toku 1986. godine u okviru ove industrijske djelatnosti planiraju se investiciona ulaganja u iznosu od 155.249 hiljada dinara, u cilju dovršenja Fabrike poljoprivrednih mašina. Navedena investicija je u završnoj fazi ali su prisutni problemi oko nedefinisanosti proizvodnog programa fabrike i obezbjedjenje potrebnih trajnih obrtnih sredstava. Realizacijom planiranih investicionih ulaganja povećaće se broj zaposlenih sa 47 radnika i ostvariti fizički obim proizvodnje od 1.240 tona mašina. Za naredni petogodišnji period predviđa se stopa fizičkog obima proizvodnje od 7,4%.

Industrija građevinskog materijala

U narednom planskom periodu u razvoju industrije građevinskog materijala treba stvarati uslove za njeno optimalno poslovanje odnosno za što potpunije korištenje kapaciteta i postizanja planirani efekata proizvodnje. U tom smislu su i zacrtani planski zadaci za naredni petogodišnji period, a vezani su za investiciona ulaganja usmjereni na rekonstrukciju i modernizaciju postojeće Fabrike koja podrazumijeva nabavku mašine za slaganje opeka, nabavku masne dizalice, rješenje problema oko grijanja proizvodne hale supstituciju mazuta ugljem i ulaganja u istraživanja gline. Vrijednost planiranih investicija je 210.000 hiljada dinara, vrijeme realizacije je 1989. i 1990. godine. Tako da se planira do kraja planskog perioda

dostići projektovani kapacitet od 32.000.000 komada, jedinica normalnog formata i zaposliti još 40 radnika.

Hemijska industrija

U toku 1986. godine, odnosno na početku planskog perioda, treba da počne sa radom Pogon za proizvodnju industrijskih praškastih deterdženata, koji će zaposliti 54 radnika da bi broj zaposlenih do kraja planskog perioda bio 61 radnika, sartovaće se fizičkim obima proizvodnje od 2.500 tona da bi 1990. godine porastao na 4.000 tona. Plasman svojih proizvoda vršiće na domaćem tržištu.

6.2.2. Poljoprivreda

Predvidjeni ciljevi i zadaci u razvoju oblasti poljoprivrede za period od 1986-1990. godine temelje se na postojanju značajnih prirodnih i radom stvorenih mogućnosti koje će se koristiti za brže povećanje obima proizvodnje.

Porast poljoprivredne proizvodnje u ratarstvu, voćarstvu i stočarstvu treba da se zasniva na daljem širenju i inteziviranju proizvodnje na društvenom i individualnom sektoru, odnosno koncentraciji kadrova i sredstava a sve u cilju organizovanja i usmjeravanja poljoprivredne proizvodnje u procesu društvenih potreba, ne samo na društvenom već i na individualnom sektoru. Razvojem poljoprivredne proizvodnje treba obezbijediti potrebe potrošnje, stvarati neophodne rezerve hrane te jedinstveno povećanje proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Time poljoprivreda postaje značajan činilac stabilizacije ukupne privrede, porasta životnog standarda itd.

Orijentacija u razvoju agroindustrijskog kompleksa biće na potpunijem i racionalnijem korištenju proizvodnih potreba - posebno zemljišta i izgradjenih kapaciteta, i na tim osnovama povećanje proizvodnje, obezbjedjenju potrebnih rezervi i sl. Većom primjenom dostignuća nauke, tehnike i tehnologije, povećanjem ekonomičnosti poslovanja i produktivnosti rada unapredjenjem proizvodne saradnje sa individualnim poljoprivrednim gazdinstvima. Podstićaće se veća upotreba vještačkih đubriva, sortnog sjemena, uzgoj rasnog podmlatka i selekcija u stočarstvu, povećanje proizvodnje stočne hrane i racionalne ishrana stoke.

U oblasti zemljišne politike preduzimaće se mjere i aktivnosti na racionalnijem i intezivnijem korištenju zemljišta - uredjenjem i proširenjem zemljišta u društvenoj svojini, uključivanjem neobradivog zemljišta u proizvodnju i onemogućavanjem nenamjenskog korištenja zemljišta, jer se od ukupne 24.137 ha poljoprivrednog zemljišta neobrađuje 4.447 ha ili 18,4%.

Na pomenutim osnovama obezbjediće se rast fizičkog čina proizvodnje po prosječnoj stopi od 9,5% u okviru čega u društvenom sektoru od 11,2%, a u privatnom od 6%.

Do 1990. godine predviđa se da će rasti na području naše opštine ukupna proizvodnja pšenice po stopi od 5,4%, a kukuruza po stopi od 6,2%.

Razvoj voćarstva zasniva se na sanaciji postojećih voćnjaka i podizanju novih voćnjaka kako u društvenom tako i u privatnom sektoru. Tako da se planira povećati proizvodnja šljive po stopi 7% i jabuka po stopi od 4% te jagodastog voća od 5% godišnje. U tom cilju se i predviđaju investiciona ulaganja OOUR "Frigos" Čelić koja će biti usmjerena u podizanju sadnica na oko 600 ha od čega 200 ha na individualnom i 400 ha na društvenom sektoru.

Razvoj proizvodnje u stočarstvu zasnivat će se prvenstveno na poboljšanju rasnog sastava stoke, većoj primjeni sistema organizovane oplodnje i uzgoja uskoseleksijskog rada, povećanju proizvodnje stočne hrane na prirodnim travnjacima.

Za postizanje ciljeva u stočarstvu usmjerenih na povećanju proizvodnje mesa na bazi organizovanog tova, planiraju se investiciona ulaganja kod OZO "Zadrugar" Lopare u podizanje mini farmi muznih krava, ovaca i svinja u oblasti individualnog sektora u iznosu od 120.000 hiljada dinara, OZO "Šibošnica" Šibošnica planira uložiti 50.000 hiljada dinara u izgradnju mini farmi tovne junadi i ovaca u društvenom sektoru i OZO "Priboj" Priboj takodje planira uložiti 35.000 hiljada dinara u podizanju mini farmi na individualnom sektoru. Pored navedenih ulaganja u okviru poljoprivrede planirane su i investicije usmjerene na savremenjavanje i modernizaciju poljoprivrede tako se do 1990. godine u nabavku poljoprivredne opreme i transportnih sredstava u društvenom sektoru planira uložiti 165.770 hiljada dinara.

Ostala investiciona ulaganja u oblasti poljoprivrede su planirana u podizanje magacina otkupa, izgradnje nastrešnica za vozila izgradnju pogona za kovanje ambalaže, rekonstrukciju sušnica i dr.

U narednom periodu od 1986. do 1990. godine u oblasti poljoprivrede planira se zaposliti 176 radnika što predstavlja stopu rasta od 7,3%, a društveni proizvod se planira da raste po stopi od 16,5% za ukupnu poljoprivredu od čega 26,8% za društveni sektor i 6,6% za individualni.

6.2.3. Šumarstvo

Šume spadaju u kategoriju obnovljivog prirodnog resursa i predstavljaju značajan dio nacionalnog bogatstva, važan proizvodni faktor i predmet rada a ujedno i bitan faktor infrastrukture prostora, i zaštite čovjekove okoline.

U planskom periodu od 1986-1990. godine razvoj šumarstva će se bazirati na ukupno raspoloživim potencijalima šumskog fonda na podizanju novih šuma i povećanje stepena otvorenosti šumskog fonda na njihovoj zaštiti i poboljšanju kvaliteta šumskouzgojnih radova u cilju reprodukcije našeg šumskog fonda.

Razvoj šumarstva u cjelini zavisi od opremljenosti potrebnim sredstvima rada te se za naredni petogodišnji period predviđaju investiciona ulaganja od 85.000 hiljada dinara u nabavku šumske mehanizacije i transportnih troškova. Pored ovih ulaganja planira se uložiti 20.000 hiljada dinara u pošumljavanje 692 ha kao i 40.000 hiljada dinara u izgradnju šumske privredne osnove. Za izgradnju šumski putevi u dužini od 8 km planira se uložiti 30.000 hiljada dinara. Tako da su ukupna planirana investiciona ulaganja u oblasti šumarstva za period od 1986-1990. godine 188.000 hiljada dinara.

Fizički obim proizvodnje se planira da će u narednom planskom periodu imati negativnu stopu rasta od 4,5%, a broj zaposlenih će rasti po stopi od 0,6%.

6.2.4. Gradjevinarstvo

U narednom planskom periodu razvoj gradjevinarstva će opredjeljivati niz okolnosti a neki od njih su: mogućnost ukupnog društveno-ekonomskog razvoja opštine do 1990. godine planirani obim investicija, dostignuti nivo razvijenosti gradjevinarstva kao oblasti, na našoj opštini i dr.

Da bi u narednom planskom periodu gradjevinarstvo rentabilno poslovalo sva investiciona ulaganja će se usmjeravati za nabavku opreme u vrijednosti od 70.000 hiljada dinara. Broj zaposlenih se predviđa na istom nivou.

Pored poboljšanja nivoa tehničko-tehnološke opremljenosti težište u razvoju gradjevinarstva u narednom planskom periodu treba da bude na: boljem prilagodjavanju zahtijevima tržišta, racionalnijem gradjenju i skraćivanju vremena izgradnje objekata, poboljšanjem organizacija rada i potpunijem povezivanju svih učesnika u izgradnji objekata. S obzirom na ograničene mogućnosti angažovanja gradjevinarstva na području naše opštine potrebno je iznalaziti sve mogućnosti za njegovo šire uključivanje na širem području. Treba stvarati uslove za efikasniju naplatu izvršenih radova, uključujući i kompenzacione poslove - preventivno na bazi uvoza deficitarnih sirovina i repromaterijala. Na tim osnovama ocjenjuje se da će se u gradjevinarstvu od 1986. - 1990. godine ostvariti rast društvenog proizvoda po stopi od 4,0% godišnje.

6.2.5. Saobraćaj

U narednom planskom periodu osnovni ciljevi i zadaci u razvoju saobraćaja su orjentisani na izgradnju i modernizaciju saobraćajne infrastrukture kao i na iznalaženju mogućnosti oko postizanja dogovora ili sporazuma sa transportnim organizacijama sa područja Tuzle i Brčkog u cilju uvođenja linija koje bi zadovoljile potrebe stanovništva na našoj opštini.

U skladu sa predviđenom dinamikom razvoja, odnosno potrebama i zahtjevima privrede i stanovništva planira se stopa rasta društvenog proizvoda ukupnog saobraćaja od 6,8% od čega društvenog sektora 7,1%, a individualnog 6,3%.

Osnovna orijentacija u razvoju putne mreže, trebala bi biti na obezbjedjenju uslova za kvalitetnije održavanje zaštitu i poboljšanje stanja postojećih puteva, te izgradnju dovoljnog broja adekvatnih autobuskih stajališta u cilju što potpunijeg zadovoljavanja potreba stanovništva.

Ukupana dužina putnih pravaca na području naše opštine je 104 km od čega su regionalni putevi 79 km magistralni 25 km. lokalnih puteva 83,3 km.

U narednom periodu investiciona aktivnost u oblasti drumskog saobraćaja će biti usmjerena u izgradnju puta Zvezdnica - Priboj u dužini od 4 km i izgradnji puta Čelić - Visori u dužini od 5,5 km.

U razvoju i modernizaciju PTT saobraćaja, prioritet treba dati, prije svega, modernizaciji kapaciteta i digitalizaciji prenosa, izgradnji integrisanog i tehnički jedinstvenog sistema veza, poboljšanju kvaliteta i uvođenja novih vidova PTT usluga.

Investiciona aktivnost u oblasti PTT saobraćaja biće usmjerena na razvoj i modernizaciju poštanske i telefonske mreže u ukupnom iznosu od 215.640 hiljada dinara. U ovoj oblasti planira se povećati broj radnika po stopi od 2,8%.

6.2.6. T r g o v i n a

Osnovna orijentacija u razvoju trgovine, u narednom periodu treba da bude na:

- unapredjivanju organizacije rada i povećane efikasnosti poslovanja,

- trajnijem i stabilnijem povezivanju promentih sa proizvodnim OUR-a te organizacija za promet na malo sa organizacijama za promet na veliko,

- na samoupravnim osnovama,

- široj primjeni savremenih metoda u prodaji na malo i razvijanju maloprodajne mreže,

- obezbjedjenju optimalnih tržišnih zaliha te potpunog snabdjevenosti tržišta robom odgovarajućeg asortimana, kvaliteta.

Pri ocjeni pravca razvoja trgovinske djelatnosti u narednom periodu mora se polaziti od ocjenjenih mogućnosti razvoja privrede. Prema tome, porast obima trgovinske aktivnosti kretaće se u okvirima rasta društvenog proizvoda, ukupne privrede, jer je zavisnost između društvenog proizvoda ukupne privrede i trgovine vrlo visoka kao i rasta lične potrošnje i prometa robe na malo.

Razvoj trgovine na malo prema ocjeni treba da se zasniva na racionalnijem poslovanju i što efikasnijem procesu distribucije robe razvijanjem savremene maloprodajne mreže i brzoj modernizaciji i specijalizaciji pojedinih prodajnih objekata.

Razvoj trgovine na veliko treba da se zasniva na tržišnim i ekonomskim kriterijumima uz preduzimanje aktivnosti u cilju obezbjeđenja potrebnih uslova za rad /skladišnih, transportnih i finansijskih/, na trajnijem samoupravnom povezivanju OOUR-a trgovine na veliko i proizvodnih organizacija.

Za naredni planski period predvidja se stopa rasta društvenog proizvoda od 7,1%. Investicije u oblasti trgovine, prema ocjeni treba usmjeriti na dokumpletiranje modernizaciju i izgradnju maloprodajnog i skladišnog prostora i na taj način stvarati uslove za potpunije snabdjevanje stanovništva racionalniju distribuciju robe i optimalne robne rezerve. U tom cilju se planira izgradnja 3.500 m², skladišnog prostora sa ukupnom predračunskom vrijednošću od 361.500 hiljada dinara, a izgradnju prodajnih objekata se planira uložiti 68.000 hiljada dinara, a u nabavku transportnih sredstava 22.000 hiljada dinara dok se oko 7.000 hiljada dinara planira uložiti u adaptaciju postojećih prodajnih objekata. Nosilaca navedenih investicija je OOUR "Trgovina" Lopare. U okviru OOUR "Trgopromet" Čelić planiraju se investiciona ulaganja u iznosu od 116.400 hiljada dinara u izgradnju skladišnog prostora, izgradnju prodavnica, nabavku opreme.

Na bazi planiranih investicionih ulaganja predvidja se i porast broja zaposlenih po stopi od 2,8% godišnje.

6.2.7. Ugošteljstvo i turizam

Razvoj ugošteljstva i turizma u narednom planskom periodu orjenisan je prije svega na postojeće kapacitete, izgradnju ekspres restorana i skladišta, te sufinansiranju u izgradnji smještanog i ugošteljskog prostora na navoj autobuskoj stanici. Tako da se razvoj ove oblasti mora odvijati uz potpuno korištenje prirodnih i drugih potencijala kao i postojećih kapaciteta, boljoj i efikasnijoj organizaciji rada, poboljšanju kvalifikacione strukture zaposlenih, unapredjenju efikasnosti turističke propagande, poboljšanju kvaliteta i raznovrsnosti usluga, razvoju i jačanju dohodovnog povezivanja OOUR-a

ugostiteljstva i turizma i drugim djelatnostima.

Društveni proizvod u oblasti ugostiteljstva planira se po prosječnoj stopi od 4,1% godišnje, a broj zaposlenih predviđa da će rasti po stopi od 3%.

Ukupne društvene bruto investicije u oblasti ugostiteljstva u narednom planskom periodu se predviđaju u iznosu od 172.000 hiljada dinara.

6.2.8. Mala privreda

U periodu od 1986-1990. godine posebna pažnja posvetit će se organizovanom i uskladjenom razvoju male privrede na području naše opštine kako u društvenom tako i u privatnom sektoru.

U okviru društvenog sektora formiran je Radna jedinica male privrede pri OOUR "Fadil Jahić - Spanac" Lopare. Za naredni petogodišnji period odnosno u toku 1986. i 1987. godine planira se njeno dalje proširenje i razvoj te su u tu svrhu predviđena investiciona ulaganja u iznosu od 700.000 hiljada dinara.

Planirana godišnja proizvodnja u okviru radne jedinice male privrede je 2.500.000 komada proizvoda drvene galanterije i 500.000 komada korparskih proizvoda, a kao osnovne sirovine za proizvodnju navedenih proizvoda predviđaju se 15.000 kg vrbe i oko 6.000 metara tehničkog otpadka.

U okviru male privrede planira se zaposliti 330 radnika.

Aktivnost oko razvoja male privrede u društvenom sektoru treba podsticati i kod drugih organizacija udruženog rada naročito kroz različite oblike ugovornih organizacija udruženog rada i zanatskih zadruga.

U periodu od 1986-1990. godine težište u razvoju male privrede biće na bržem razvoju proizvodnih kapaciteta male privrede za kooperaciju, proizvodnju dopunskog asortimana i roba široke potrošnje. Razvoj individualnog sektora male privrede zasnivaće se na unapredjenju rada i uspostavljanja saradnje sa društvenim sektorom kroz različite oblike povezivanja i udruživanja rada i sredstava /ugovorneorganizacije/. U okviru razvoja individualnog sektora prednost će se dati razvoju zanatskih usluga u odnosu na saobraćajne i ugostiteljske usluge te će se veća pažnja posvetiti razvoju uslužnog zanatstva s obzirom na narasle potrebe stanovništva.

Odgovarajućim sistemskim rješenjima i mjerima poreske, kreditne i druge politike obezbjediće se veća zainteresovanost organizacije udruženog rada i banka za razvoj kapaciteta male privrede, uz pojednostavljanje postupka osnivanja kapaciteta male privrede i stvarali uslovi za veću zainteresovanost radnika privredno zaposlenih u inostranstvu za ulaganje vlastitih sredstava u razvojnoj oblasti.

6.2.9. Stambeno-komunalna djelatnost

Razvoj stambeno-komunalne djelatnosti u narednom planskom periodu trebalo bi usmjeriti na povećanje obima stambene izgradnje u individualnom sektoru, iz razloga što se u okviru društvenog sektora ne planiraju nikakva investiciona ulaganja u podizanje stanova. Te je potrebne mjerama kreditne, poreske i zemljišne politike kao i drugim mjerama društvenog usmjeravanja podsticati tu izgradnju.

Potrebno je stvarati uslove za uvođenje ekonomskih stanarina, kako bi se do kraja planskog perioda dostigao nivo koji obezbjeđuje sredstva za održavanje i amortizaciju stambenog fonda i neophodne komunalne infrastrukture uz deferencirano subvencioniranje troškova stanovanja i cijena komunalnih usluga. Izgradnja stanova i komunalne infrastrukture trebalo bi većim dijelom finansirati iz: ekonomskih cijena stanarina, komunalnih usluga i korištenja uredjenog zemljišta, dinarske i devizne štednje i drugih sredstava fonda solidarnosti i zajedničke potrošnje, uz smanjivanje doprinosa za stambenu izgradnju i drugih izdvajanja iz dohotka za ove namjene.

Tržište u razvoju komunalne djelatnosti biće na potpunijem zadovoljavanju potreba privrede i gradjana kako u stambeno-komunalnoj oblasti tako i na unapredjenju i zaštiti čovjekove okoline.

U narednom srednjoročnom periodu planira se investiciona ulaganja koja će biti usmjerena u projektovanje i izgradnju infrastrukture u naseljima: Paulje, Hrastovi, Kosanice, odnosno u rješavanje pitanja vode, kanalizacije, puteva i električne energije u ovim novim naseljima. Takođe se u narednom srednjoročnom periodu predviđa da će doći do konstituisanja SIZ-a za komunalne djelatnosti na području opštine Lopare s tim da se u okviru gradjevinske OCUR "8. septembar" Lopare oformi radna jedinica koja će raditi na održavanju kanalizacione mreže. Takođe se u istom periodu predviđa osnovati i SIZ za izgradnju neizgrađenog gradjevinskog zemljišta na području opštine.

U okviru vodosnabdijevanja privrede i stanovništva grada u narednom petogodišnjem periodu planiraju se usmjeriti investiciona ulaganja u izradu studije za srednjoročno rješavanje vodosnabdijevanja naselja Lopare, kao i izvršiti ulaganja u iskopavanje tri dubinske bušotine za ispitivanje podzemnih voda te raditi i ulagati na daljnjim istraživanjima većeg kapaciteta vode na području opštine.

U okviru ulaganja koja će biti usmjerena na izgradnju i modernizaciju putnih pravaca na području opštine Lopare u narednom srednjoročnom periodu, planira se izgradnja puta Zajednica - Priboju dužini od 4 km sa predračunskom vrijednošću od 100.000 hiljada dinara, a izgradnja ovog putnog pravca se planira u 1986. godini. Pored ovoga predviđa se i izgradnja puta Čelić - Vršani u dužini od 5,5 km kao i izgradnja zaobilaznog puta oko Lopara.

7.1. ⁿazvoj društvenih djelatnosti

Razvoj društvenih djelatnosti u narednom srednjoročnom periodu treba da se zasniva na poboljšanju društveno-ekonomskog položaja ovih djelatnosti, na uskladjivanju razvoja ovih djelatnosti sa ukupnim materijalnim i društvenim razvojem, na poboljšanju efikasnosti rada, na kvalitetnijem zadovoljavanju potreba radnih ljudi i građana, te realnom uskladjivanju sredstava za zajedničke potrebe sa stvarnim materijalnim mogućnostima i dr.

Potrebno je stvarati uslove za veći uticaj ekonomskih zakonitosti u društvenim djelatnostima, prvenstveno utvrđivanjem standarda, normativa i formiranjem samoupravno dogovorena cijena za usluge koje daju. Potrebno je preispitati realnost i opravdanost postojeće mreže te organizaciju i potrebu samoupravnih interesnih zajednica, sve u cilju što racionalnijeg korištenja društvenih sredstava, što uskladjenijeg odnosa između korisnika, davalaca usluga te što potpunijem zadovoljavanju potreba radnih ljudi i građana kao i unapređenju uslova života i rada.

7.7.1. Obrazovanje i vaspitanje

Kako obrazovanje i vaspitanje ima veoma važnu funkciju ne samo u formiranju stručnog znanja, nego i u kreiranju obrazovne ličnosti radnika - samoupravljača, proizilazi niz zadataka vezanih za razvoj ove oblasti u narednom srednjoročnom periodu.

U skladu s tim težište u razvoju obrazovanja i vaspitanja treba da bude na poboljšanju materijalnog položaja, kvaliteta i efikasnosti obrazovanja, bržem i uspješnijem uskladjivanju obima i strukture obrazovanja za potrebe udruženog rada, jačanju vaspitne uloge škole i većom motivacijom učesnika i nastavnika za kvalitetnije obrazovanje, razvijanju drugih oblika nastavničkih aktivnosti kojima se doprinosi kvalitetnijem i svestranijem vaspitno obrazovnom radu.

U narednom srednjoročnom periodu treba preduzimati mjere i aktivnosti na utvrđivanju normativa o broju potrebnih radnika u osnovnim školama te uspješnijem rješavanju problema "tehnološkog viška" u kolektivima, te preduzimati mjere na preispitivanju postojećeg samoupravnog interesnog obrazovanje i unutrašnje organizacije u okviru obrazovnih ustanova.

Na području naše opštine vidom predškolskog obrazovanja i vaspitanja obuhvaćeno je u 1985. godini 75 polaznika, dok se za naredni petogodišnji period predviđa porast po stopi od 1,2% godišnje i rad u 3 nastavne grupe sa ukupno četiri vaspitno-zdravstvena radnika čiji se broj neće povećavati.

U okviru osnovnog obrazovanja i narednom planskom periodu treba preduzimati konkretne mjere u cilju racionalizacije mreže osnovnih škole, prekvalifikacije viška radne snage na druge poslove, poboljšanja materijalnog položaja ove djelatnosti, na modernizaciji vaspitno obrazovnog rada,

na jačanju učesničkog standarda itd. Za naredni srednjoročni period se planira opadanje broja učenika zbog smanjenog nataliteta, a odvijaće se po prosječnoj godišnjoj stopi od - 2,8%. Broj zaposlenog nastavnog osoblja se planira smanjivati po prosječnoj stopi od - 2,3%.

U okviru srednjeg usmjerenog obrazovanja u narednom planskom periodu treba preduzimati konkretne mjere u cilju poboljšanja materijalnog položaja ove vaspitno-obrazovne ustanove na, našoj opštini, koji se manifestuje kroz nizak standard nastavnog osoblja, lošu tehničku tehnološku opremljenost škole potrebnim sredstvima za rad, što se odražava na kvalitet nastave i td.

U narednom periodu potrebno je dalje podsticati i sprovesti aktivnost oko predstruktuiranje učenika u korist proizvodnih zanimanja u skladu sa zahtjevima privrede te je u cilju poboljšanja kvaliteta nastave posebnog praktičnog dijela predviđena izgradnja radioničkog prostora u periodu od 1986-1990. godine. Sredstva se planiraju obezbijediti iz samodoprinosa, a vrijednost je oko 50.000 hiljada dinara.

Ocjenjuje se da će se u narednom periodu broj učenika neznatno povećati po stopi od 0,4% dok će se broj vaspitno nastavnog osoblja smanjiti po stopi od - 1,2%.

7.1.2. Kultura, fizička kultura i informisanje

Težište u razvoju djelatnosti u oblasti kulture treba da bude na daljnjem razvoju samoupravljanja, jačanju materijalne osnove rada, kulturnih djelatnosti razvoju profesionalnih i amaterskih kulturnih djelatnosti, akcija i manifestacija, unapredjenju raznovrsnih oblika kulturnih aktivnosti u organizacijama udruženog rada i mjesnim zajednicama, na zaštiti obnovi i izgradnji spomenika i spomen obilježja na području opštine, te razvijanje medjuopštinske i republičke kulturnesaradnje, kulture rada življenja i stanovanja, kao i na obezbedjenju višeg uticaja radnih ljudi i građana na kreiranje politike u oblasti kulture.

Daljnje unapredjenje bibliotekarstva ima prioritetno mjesto u zadacima narednog srednjoročnog plana razvoja kulture na području naše opštine. Planira se povećati knjižni fond sa 7.560 knjige u 1985. godini na 10.100 komada što predstavlja rast po stopi od 6% a time se planira povećati i broj čitalaca sa 110 na 430 što je rast po stopi od 11,1%. U planu je takodje i otvaranje dva nova bioskopa na analogno tome i povećanje bioskopskih predstava za 80%. U narednom periodu pažnju treba posvetiti kvalitetu i raznovrsnosti sadržaja kulturnih manifestacija iz razloga što ova oblast predstavlja važnu komponentu u zadovoljavanju opštih čovjekovih potreba.

Od investicionih ulaganja u oblasti kulture za naredni planski period se predviđaju uložiti sredstva od 30.000 hiljada dinara u dovršenju Spomen biste u Vukosavcima. Pored ovog u okviru Spomen doma "Ahmet Kobić - Kobo" Brnjik se predviđaju u toku sljedećeg plaskog period izvršiti sve pripreme vezane za donošenje samoupravnog sporazuma, elaborata o ekonomskoj opravdanosti, pripreme projektne dokumentacije i niza drugih poslova, kojima bi se stvorili uslovi da postojeći Spomen dom pored istorijsko-kulturne uloge bude centar za odmor i rekreaciju i organizovanje sportskih i kulturnih manifestacija. Tako bi obnovom biblioteke, izgradnjom bazena, sportskih terena, objekata za odmor i prenoćište Spomen doma unaprijedio i ostale vidove kulturne djelatnosti na našoj opštini.

U okviru Mjesnih zajednica planiraju se uložiti sredstva za rekonstrukciju spomen čitaonica i na taj način uticati na očuvanju istorijskih vrijednosti na području opštine.

U oblasti fizičke kulture težište u razvoju u narednom planskom periodu treba da bude na većem obuhvatu stanovništva različitim oblicima sporta i fizičke rekreacije, većoj masovnosti i kvalitetu svih vidova sportskih aktivnosti unapredjenju sportske aktivnosti i fizičke rekreacije u školama, mjesnim zajednicama i organizacijama udruženog rada, daljem usavršavanju sistema takmičenja na amaterskim osnovama, adekvatnom i potpunom uključivanju radnih ljudi i građana u sportske organizacije, klubove i sekcije te potpunijem i blagovremenijem informisanju iz ove oblasti društvene nadgradnje.

Razvoj sistema javnog informisanja treba usmjeriti na: poboljšanje kvaliteta informisanja veću dostupnost radnim ljudima i građanima, razvijanju i jačanju materijalno-tehničke i kadrovske osnove ove oblasti, a sve u cilju blagovremenog, potpunog i istinitog informisanja o svim bitnim pitanjima iz života i rada radnih ljudi i građana

Društveni sistem informisanja treba dalje prilagodjavati potrebama udruženog rada i delegatskog sistema radi bržeg i uspješnijeg informisanja javnosti o pitanjima od opšteg interesa.

7.1.3. Zdravstvena zaštita

Orientacija u razvoju zdravstvene zaštite u narednom planskom periodu treba da bude na očuvanju i poboljšanju zdravstvenog stanja stanovništva i povećanju radnih sposobnosti radnika. U skladu s tim tržište u razvoju bi trebalo biti na bržem razvoju primarne zdravstvene zaštite u organizacijama udruženog rada i mjesnim zajednicama uz efikasniju porodičnu zdravstvenu zaštitu i kućno liječenje, te intezivnijoj primjeni svih oblika preventivne zdravstvene zaštite uz praćenje, izučavanje i otklanjanje

svih uzroka u čovjekovoj okolini koji utiču na pojavu i intezitet bolesti i na kontinuiranoj i programiranoj zaštiti od hroničnih bolesti na daljem zdravstvenom prosvjeđivanju stanovništva naročito kod školske djece i omladine te podizanju nivoa higijensko zdravstvenih uslova, obezbjedjenju boljeg i racionalnijeg korišćenja postojećih kapaciteta opreme i kadrova, posvetiti pažnju zaštiti boraca i porodica poginulih i umrlih boraca i vojnih invalida naročito putem kućne njege istih.

Dom zdravlja "Dr Rosa Hadživuković" Lopare i u narednom planskom periodu će pružati ambulantno polikliničku zaštitu, a time su uskraćeni vidovi bolničkog liječenja u okviru ove ustanove. Ali u cilju što efikasnijeg i kvalitetnijeg rada investicionog ulaganja u okviru zdravstva se planiraju usmjeriti na nabavku opreme u iznosu od 8.685 hiljada dinara sa ciljem poboljšanja tehničko-tehnološke opremljenosti ove ustanove, a time i kvaliteta usluga. Planira se zaposliti još tri lekara time bi broj lekara iznosio 17 što će predstavljati po ocjeni 2.042 stanovnika na jednog lekara.

7.1.4. Socijalna i dječija zaštita

U oblasti socijalne zaštite u narednom periodu treba nastaviti aktivnosti oko stvaranja uslova za sprovođenje Zakona o socijalnoj zaštiti kao i na unapređivanju rada, materijalnom i organizacionom jačanju centra za socijalni rad, neophodno je preduzimati mjere i aktivnosti u cilju zaštite vaspitno-zanemarene i zapuštene djece i omladine, te tjelesno invalidne djece i omladine, te preduzimati mjere u cilju organizovanijeg pružanja pomoći građanima kojima je ona potrebna.

U skladu s tim obezbijedjivaće se potpunija zaštita djece bez roditeljskog staranja i odraslih ometenih u psihofizičkom razvoju, vaspitno zanemarene i zapuštene djece i omladine, samohranih majki sa malom djecom kao i ostalih lica kojima je uslijed starosti, iznemoglosti, invalidnosti i sličnih razloga potrebna društvena pomoć.

U okviru dječije zaštite aktivnosti u narednom planskom periodu će biti usmjerene u proširenju svih vidova zaštite kao i brži razvoj društvene zaštite te ostvarivanje većeg obuhvata djece društvenom ishranom produženim boravkom u školama, organizovanim odmorom, rekonstrukcijom i fizičkim vaspitanjem.

7.1.5. Boračko-invalidska zaštita

U oblasti zaštite boraca i porodica poginulih i umrlih boraca i vojnih invalida u narednom periodu aktivnost treba usmjeriti na daljnje razvijanje i unapređjenje sistema ove zaštite. U okviru toga posebno pažnju treba posvetiti unapređjenju zdravstvene zaštite i obezbjedjenju

kućne njege bolesnih i iznemoglih učesnika NOR-a i roditelja palih boraca te nastaviti aktivnosti na rješavanju stambenih pitanja učesnika NOR-a, a ostvaruje se i uslovi za dalje unapređenje materijalog obezbjeđenja učesnika NOR-a i posebno starih i iznemoglih lica.

7.1.6. Penzijsko-invalidsko osiguranje

U oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja aktivnosti treba usmjeriti na preduzimanje preventivnih mjera radi smanjivanja invaliditeta, i povreda na radu, posebno mjera za brže otklanjanje uzroka invalidiziranja efikasnije osposobljavanje i produktivnije zapošljavanje invalida rada i stvaranje uslova za produžavanje radnog vijeka radnika, kao i na uvodjenju obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja zemljoradnika. U periodu od 1986. do 1990. godine treba obezbijediti potpuno usklađivanje penzija sa tekućim rastom ličnih dohoda, a neophodno je obezbijediti i usklađivanje penzija ostvarenih u različitim periodima djelatnosti. Istovremeno je potrebno stvarati uslove za povoljnije utvrđivanje penzijskog osnova - valorizacijom ličnih dohoda iz ranijih godina rada.

U cilju poboljšanja društvenog standarda penzionera potrebno je stvarati uslove za rješavanje stambenih problema radnika prije penzionisanja, kao i obezbjeđenje kontrole zdravstvenog stanja.

8.1. Okviri za donošenje mjera ekonomske politike

Pri utvrđivanju okvira mjera ekonomske politike u narednom planskom periodu osnovno opredjeljenje treba da bude u posticanju dinamičnijeg i ravnomjernijeg materijalnog i društvenog razvoja opštine. Te u tom cilju razvijati što potpuniju podjelu rada i stvarati uslove za što ravnomjernije odnose OUR-a u sticanju i rasporedjivanju dohotka i čistog dohotka polazeći od medjuzavisnosti i uslovljenosti dohotka po radniku i dohotku prema angažovani sredstvima bruto ličnih dohoda i td. U planiranju dohotka treba stvarati uslove da radnici u OUR-a i drugim samoupravnim organizacijama i zajednicama planiraju dohotke po svim osnovama njegovog sticanja, polazeći od produktivnosti rada, ekonomičnosti i rentabilnosti poslovanja, efikasnijeg korištenja društvenih sredstava, neophodnosti prilagodjavanja uslova i potrebama tržišta i td.

U godišnjim planskim dokumentima organizacija udruženog rada i društveno-političkih zajednica utvrdiće se konkretne mjere i zadaci za efikasnije otklanjanje uzroka koji dovode do stvaranja gubitka. Uslovi i mogućnosti za saniranje gubitaka zasnovane se i prije svega na ekonomskim kriterijumima i uz solidarnosti i zajedničku odgovornost međusobne povezanih organizacija udruženog rada, banaka, kao i društveno-političkih organizacija.

U okviru društvenih djelatnosti nastaviće se aktivnost na racionalizaciji rada i organizovanja a sve u cilju jačanja samoupravnih društveno-ekonomskih odnosa, smanjenja broja institucija i administrativnog aparata.

U oblasti politike poreza i doprinosa obezbjediće se postepeno jačanje ekonomske i socijalne funkcije poreza i na toj osnovi stvarati uslove da politika poreza, u znatno većoj mjeri bude u funkciji ujednačavanja uslova pri vredjivanja i ostvarivanja razvojene politike.

Unapredjenjem sistema oporezivanja dohotka organizacija udruženog rada dopriniće se obezbjedjenju jednakog položaja organizacija udruženog rada, te preko službe društvenih prihoda obezbjediće se efikasnije oporezivanje individualnog sektora, odnosno povećaće se njegovo učesće u finansiranju opštih društvenih potreba.

U ostvarivanju politike ukupnog povećanja poreza građana, deficitarnom politikom olakšica i poreskih oslobadjanja dopriniće se bržem razvoju određenih prioritetnih djelatnosti i drugih dogovornih razvojenih ciljeva i zadataka /veće zapošljavanje, povećanje izvoza, razvoj male privrede i dr./ kao i doslijedno ostvarivanje socijalne politike.

Aktivnom razvojenom politikom, instrumentima privrednog sistema i mjerama ekonomske politike uspostavljaće se u skladniji odnosi ponude i traženje, otklanjati smetnje u prometu robe, tehnologije i sredstava kao i obezbjediti širenje društvene podjele rada, te selekcije i razvoj produktivnih proizvođača kako bi se ostvarili uslovi za stabilnije privredjivanje i potpunije funkcionisanje tržišta. U samoupravnim organizacijama i zajednicama i bankama sačiniaće se program kojim će se obezbjediti saniranje problema nepokrivenih gubitaka, ne-realnog obračuna zaliha i amortizacije osnovnih sredstava i eliminisanja svih oblika deficitarnog finansiranja investicija.

Radi stvaranja uslova za veći uticaj rezervi na kretanje i odnose na tržištu, u skladu sa jedinstvenim sistemom robnih rezervi u zemlji stvaraće se uslovi za formiranje i rast svih robnih rezervi do nivoa koji obezbjedjuje normalan tok proizvodnje. U tom smislu obezbjediće se: da se u godišnjim programima utvrđuje nivo robnih rezervi za tržišne intervencije utvrđivanje redosljeda u sprovođenju mjera i investicija iz robnih rezervi, jedinstven nastup u otkupu poljoprivrednih proizvoda i potpuna rezerva zajedničkim nabavkama kao i zajednička izgradnja i korištenje skladišnog prostora.

Zajednički planovi i programi razvoja od značaja za skladan privredni razvoj naše opštine ostvariće se prvenstveno udruživanjem rada i sredstava zainteresovanih organizacija udruženog rada i podstićaće se mjerama razvojne i ekonomske politike - utvrđjene u ovom planu i društvenim planovima organizacija udruženog rada, odnosno svih nosilaca planiranja.

TABELA BR. 1.

Cijene 1985.

- u hilj. dinara -

DRUŠTVENI BRUTO PROIZVOD

Red. O b l a s t i broj	Ocjena 1985.	P l a					1990	1985 RASTA	10
		1986.	1987.	1988.	1989.	1990			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. INDUSTRIJA	3.744.714	5.440.073	5.904.100	10.086.198	10.500.631	12.341.953	330	26,9	
2. POLJOPRIVREDA	4.642.842	5.985.286	6.600.059	7.384.302	8.537.589	9.765.449	210	16,0	
- Društveni sek.	2.720.389	3.907.324	4.366.588	4.995.322	5.993.100	7.065.449	259	21,0	
- Indiv.sektor	1.922.453	2.077.962	2.233.471	2.388.980	2.544.489	2.700.000	140	6,9	
3. ŠUMARSTVO	319.000	330.000	367.000	396.000	418.000	446.000	140	6,8	
4. GRADJEVINARSTVO	379.172	399.477	419.782	440.087	460.392	480.700	127	4,9	
- Društ.sektor	65.000	68.340	71.680	75.020	783.600	81.702	126	4,6	
- Individ.sektor	314.172	331.137	348.102	365.067	382.032	398.998	127	4,9	
5. SAOBRAĆAJ	24.370	26.345	28.320	30.295	32.270	34.248	141	7,0	
- Društ.sektor	12.961	14.038	15.115	16.192	17.269	18.348	142	7,1	
- Individ.sektor	11.409	12.307	13.205	14.103	15.001	15.900	139	6,8	
6. TRGOVINA	1.305.294	1.387.453	1.517.854	1.276.356	1.785.322	1.917.882	147	7,9	
7. UGOSTET.I TURIZ.	72.396	75.536	78.816	81.815	85.056	88.000	122	3,9	
- Društ.sektor	66.100	68.900	71.600	74.500	77.400	80.000	121	3,9	
- Indiv. sektor	6.296	6.636	6.976	7.316	7.656	8.000	127	4,9	
8. ZANATSTVO	24.648	27.063	29.478	31.893	34.308	36.726	149	8,3	
- Društ. sektor	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Indiv. sektor	24.648	27.063	29.478	31.893	34.308	36.726	149	8,3	
PRIVREDA UKUPNO:10.	512.436	13.671.233	14.946.269	19.726.947	21.853.568	25.110.958	239	19,4	
- DRUŠTVENA	8.833.458	11.216.128	12.313.937	16.919.588	18.870.082	21.951.334	267	21,7	
- INDIVIDUAINA	2.278.978	2.455.105	2.631.232	2.807.359	2.983.386	3.159.624	139	6,8	

DRUŠTVENI PROIZVOD

TABELA BROJ 2.
CIJENA 1985.

- u hilj. din.

Red. br.	Oblasti	P L A N								Index STOPA 90/85 RASTA
		1985.	1986.	1987.	1988.	1989.	1990.	9	10	
1.	INDUSTRIJA	1.027.704	1.512.104	1.502.144	2.902.193	3.051.752	3.792.384	369	29,8	
2.	POLOPRIVREDA	961.462	1.182.805	1.404.148	1.625.491	1.846.834	2.068.174	215	16,5	
	DRUŠTVENA	389.960	567.603	745.246	922.889	1.100.532	1.278.174	328	26,8	
-	Individualna	571.502	615.202	658.902	702.602	746.302	790.000	138	6,6	
3.	ŠUMARSTVO	185.000	190.000	213.000	228.000	243.000	261.000	141	7,1	
4.	GRADJEVINARSTVO	125.246	130.760	136.274	141.788	147.302	152.824	122	4,0	
-	Društ.v.sektor	31.450	32.464	33.478	34.492	35.506	36.524	116	3,0	
-	Indivld. sektor	93.796	98.296	102.796	107.296	111.796	116.300	124	4,4	
5.	BAOBRAČAJ	20.689	22.284	23.879	25.474	27.069	28.663	139	6,8	
-	Društ.v. sektor	9.700	10.504	11.308	12.112	12.916	13.718	141	7,1	
-	Indivld.sektor	10.989	11.780	12.571	13.362	14.153	14.945	136	6,3	
6.	TRGOVINA	199.759	216.113	232.467	248.821	265.175	281.531	141	7,1	
7.	UGOSPI.T. I TURIZAM	36.268	37.915	39.915	41.233	42.898	44.521	123	4,1	
-	Društ. sektor	30.950	32.352	33.700	35.180	36.600	37.980	123	4,1	
-	Indivld. sektor	5.318	5.563	5.808	6.053	6.298	6.541	123	4,2	
8.	ZANATSTVO	20.547	22.478	24.409	26.340	28.271	30.200	147	8,1	
-	Društ. sektor	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Indiv. sektor	20.547	22.478	24.409	26.340	28.271	30.200	147	8,1	
	PRIVREDA UKUPNO:	5.576.675	3.314.459	3.575.829	5.239.340	5.562.340	6.659.297	258	20,9	
-	DRUŠTVENA:	1.874.523	2.561.140	2.771.343	4.383.687	4.745.481	5.701.311	304	24,9	
-	INDIVIDUALNA	702.152	753.319	804.486	855.653	906.820	957.986	136	6,3	

CIJENE 1985.

- u hilj. dinara-

NACIONALNI DOHODAK

Red. broj	Oblasti	Ocjena 1985.	Plaćeni					Index STOPI 90/85 RASTA	
			1986.	1987.	1988.	1989.	1990.		
1.	INDUSTRIJA	875.505	1.264.164	1.423.959	2.472.513	2.606.331	3.186.497	364	29,5
2.	POLJOPRIVREDA	903.628	1.128.537	1.353.446	1.578.355	1.803.264	2.028.174	224	17,5
	- Društvo.sektor	360.700	544.195	727.690	911.185	1.094.680	1.278.174	354	28,8
	- Individ.sektor	542.928	584.342	625.756	557.170	708.584	750.000	138	6,7
3.	ŠUMARSTVO	147.000	150.000	169.000	180.000	192.000	205.000	139	6,8
4.	GRADJEVINARSTVO	123.046	127.151	131.256	135.361	139.466	143.574	117	3,2
	- Društvo.sektor	29.250	30.114	30.978	31.842	32.706	33.574	115	2,7
	- Individu.sektor	93.796	97.037	100.278	103.519	106.760	110.000	117	3,2
5.	SAOBRAĆAJ	19.325	21.042	22.759	23.976	25.593	26.858	140	6,8
	- Društvo.sektor	9.446	10.228	11.010	11.792	12.574	13.358	141	7,1
	- Individ.sektor	9.879	10.814	11.749	12.184	13.019	13.500	137	6,3
6.	TRGOVINA	173.756	187.950	202.144	216.338	230.532	244.726	141	7,1
7.	UGOSTIT- I TURIZAM	34.265	35.868	37.451	39.074	40.697	42.280	123	4,2
	- Društvo.sektor	29.200	30.560	31.900	33.280	34.660	36.000	123	4,2
	- Individu.sektor	5.065	5.308	5.551	5.794	6.037	6.280	124	4,4
8.	ZANASTVO	19.569	21.455	23.225	25.227	27.113	29.000	148	8,2
	- Društvo.sektor	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Individ.sektor	19.569	21.455	23.341	25.227	27.113	29.000	148	8,2
	PRIVREDA UKUPNO:	2.296.094	2.936.167	3.363.356	4.670.844	5.064.996	5.906.109	257	20,8
	DRUŠTVENI SEKTOR:	1.624.857	2.217.211	2.596.681	3.856.950	4.203.483	4.997.329	308	25,2
	INDIVID-SEKTOR	671.237	718.956	766.675	813.894	861.513	908.780	135	6,2

ZAPOSLENI U DRUŠTVENOM SEKTORU

Red. broj	Oblast	Ocjena 1985.	Period					Index STOPA 90/85 RASPA 86-90	
			1986.	1987.	1988.	1989.	1990.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	INDUSTRIJA	1.250	1.589	1.699	1.950	1.995	2.134	171	11,3
2.	POJOPRIVREDA	415	472	504	531	561	591	142	7,3
3.	ŠUMARSTVO	195	196	197	198	199	200	103	0,3
4.	GRADJEVINARSTVO	59	59	59	59	59	59	100	-
5.	SAOBRAĆAJ	27	27	28	29	31	31	115	2,8
6.	TRGOVINA	292	303	315	321	328	335	115	2,8
7.	UGOSTITELJSSTVO	61	62	64	66	68	71	116	3,0
I	PRIVREDA UKUPNO:	2.299	2.708	2.866	3.154	3.241	3.421	149	8,3
8.	OBRAZOVANJE I KULT.	350	346	340	335	328	330	94	- 1,2
9.	ZDRAVSTVO	93	95	97	99	102	105	113	2,5
10.	DPZ, DPO, SIZ I OST.	276	285	288	297	302	306	111	2,1
II	NEPRIVREDA UKUPNO:	719	726	725	731	732	741	103	0,6
III	ZAPOSLENI UKUPNO:	3.018	3.434	3.591	3.885	3.973	4.162	138	6,7

FIZIČKI OBIM INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE NATURALNI POKAZATELJI

Red. broj	Naziv OUR-a	Jed. mj.	P l a n											Ind. rasta		
			1985.	1986.	1987.	1988.	1989.	1990.	9	8	7	6	5		4	3
1. RO "TERMAL" IOPARE																
-	pločasti čel.rad.	m2OP	280.000	350.000	400.000	989.56	1.020.000	1.080.000	386	31,1						
-	elektrotrajfatori	"	15.000	20.000	25.000	30.120	35.000	40.000	267	21,7						
-	hladnjaci	"	15.000	20.000	30.000	46.292	55.000	60.000	400	32,0						
-	kolektori	"	2.500	5.000	10.000	17.402	25.000	30.000	1200	-						
-	ukrasne maske	"	105.000	160.000	320.000	394.005	430.000	460.000	1438	34,4						
-	priljučci	kom	-	-	-	812.532	870.000	900.000	-	-						
2. OOUR "FADIL JAHIĆ - ŠPANAC"																
-	stolice za dom.trž.kom.	150.750	200.000	230.000	240.000	250.000	250.000	250.000	166	10,7						
-	stolice za izvoz	18.850	40.000	62.000	78.000	85.000	85.000	100.000	531	39,6						
-	elem.za kooperac.	17.000	30.000	30.000	15.000	10.000	10.000	10.000	59	10,1						
-	proizvodi male pri.	37.150	150.000	130.000	180.000	220.000	220.000	300.000	817	51,8						
-	postolja	9.550	12.000	-	-	-	-	-	-	-						
-	ogrevno drvo	pr.m.	2.850	4.014	5.900	5.100	5.400	5.500	193	14,1						
-	ambalž.elementi	m3	300	320	-	-	-	-	-	-						
-	bukova friza	"	80	230	250	250	250	250	312	25,6						
-	bukova srčanica	"	1.700	1.000	-	-	-	-	-	-						
-	bukova izvozna gradja	"	960	600	-	-	-	-	-	-						
-	bukova gradja za r.v.	"	7.500	600	-	-	-	-	-	-						
3. OOUR TTK KORAJ																
-	pamuć.trik.rublje	t	26	27	28	29	30	31	119	3,5						
-	trik.rub.od mješ.	t	41	43	44	45	47	50	112	4,1						
-	pamućna trikotadž.odj.	"	34	35	39	39	40	40	118	3,4						
-	svil.i sint.odjeća	t	3	3	3	3	4	4	113	5,9						
-	triko.odje.od mješ.	t	69	75	81	88	94	100	145	7,7						
4. OOUR "FRIGOS" ČELIĆ																
-	rollendi	t	800	900	1.000	5.000	5.000	5.000	625	44,3						
-	kompoti	"	900	1.300	1.500	4.620	4.620	4.620	513	36,7						
-	smrznuti markovi	"	7.700	7.900	8.000	8.000	8.100	8.200	-	-						
-	sadni sokovi	"	-	-	-	-	-	4.750	-	-						

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4. OOUR "FRIGOS" ČELIČ

- rollendi	t	860	900	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	526	44,3
- kompoti	"	900	1.300	1.500	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620	513	36,7
- smrznuti markovi	"	7.700	7.900	8.000	8.000	8.000	8.100	8.100	8.200	106	1,2
- sadni sokovi	"	-	-	-	-	-	-	-	4.750	-	-

5. RO FABRIKA OPEKARSKIH PROIZVODA

- šuplja opeka I klase kom.	3.923.358	9.500.000	10.925.000	11.235.000	12.350.000	13.300.000	339	27,7
- " " II	911.264	500.000	575.000	650.000	650.000	700.000	77	-5,1
- " " blok 1:3,5 I kl.	2.308.624	1.142.856	1.314.256	1.485.714	1.485.714	1.600.000	69	-7,2
- " " II	462.099	285.714	328.571	371.429	371.429	400.000	87	-2,8
- šuplji " 1:4,5 I	550.814	888.888	1.022.222	1.155.555	1.155.555	1.244.444	226	17,7
- " " II	163.392	222.223	255.555	288.889	288.889	311.111	190	13,7

6. POGON ZA PROIZVODNJU TEČNIH DETERDŽENATA "DITTA"

- industr.praš.deterdž.	2.500	3.000	3.250	3.500	4.000	-	-
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	---	---

7. FABRIKA POLJOPRIVREDNIH MAŠINA

- mašine	t	1.240	1.376	1.473	1.590	1.670	-	-
----------	---	-------	-------	-------	-------	-------	---	---

FIZIČKI OBIM INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE VRIJEDNOSTI POKAZATELJI - u hilj. din.

Red. O b l a s t i	P l a n						Ind. Stopa rasta	
	Jed. Ocjena mj.	1985.	1986.	1987.	1988.	1989.		1990.
1	4	5	6	7	8	9	10	11
1. RO "TERMAL" IOPARE								
- pločas. cel. rad. m20P	840.600	1.050.000	1.200.000	2.958.686	3.060.000	3.240.000		
- elektriciradijatori	97.500	130.000	162.500	195.780	227.500	260.000		
- hladnjaci	64.500	86.000	129.000	199.055	236.500	258.000		
- kolektori	20.750	41.500	83.000	144.436	207.500	549.000		
- ukrasne maske	36.750	56.000	112.000	137.902	150.500	161.000		
- priključci	-	-	-	81.253	87.000	90.000		
U k u p n o :	1.059.500	1.363.500	1.686.500	3.727.112	3.969.000	4.256.000	402	32,1
2. OOUR "FADIL JAHIC-SPANAC" IOPARE								
- stolice za dom.trž.	492.198	653.000	750.950	783.600	816.250	816.250		
- stolice za izvoz	50.329	106.800	165.540	208.250	226.950	267.000		
- elemen.za kooper.	11.220	19.800	15.180	9.900	6.500	6.600		
- proiz.male privrede	6.984	28.200	24.440	33.840	41.360	56.400		
- postolje	24.636	30.960	-	-	-	-		
- ogevno drvo	4.275	6.021	7.650	7.650	8.100	8.250		
- ambalažni elementi	15.153	16.164	-	-	-	-		
- bukova friza	1.200	3.450	3.750	3.750	3.750	3.750		
- bukova sržanica	-	-	-	-	-	-		
- bukova izvozna gradnja	-	-	-	-	-	-		
- bukova gradnja za repr.	-	-	-	-	-	-		
U k u p n o :	805.816	916.834	967.510	1.047.000	1.103.010	1.158.250	144	7,6
3. OOUR "T KORAJ"								
- pamučno trikot.rublje	100.360	104.220	108.080	111.940	115.800	119.660		
- trikotž.rublje od mješ.	122.754	128.742	131.736	134.730	140.718	149.700		
- pamučna trik.odjeća	135.524	139.510	147.482	155.454	155.454	149.440		
- svilena, sintet.odjeća	6.435	6.435	6.435	6.435	8.580	8.580		
- trikota.odjeća od mj.	240.603	261.525	282.447	306.856	327.778	348.700		
U k u p n o :	605.676	640.432	676.180	715.415	748.330	786.080	130	5,4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. OOUR "FRIGOS" ČELIĆ

- rollendi	1776.760	159.980	222.200	1.111.000	1.111.000	1.111.000	1.111.000	1.111.000	1.111.000
- kompoti	236.277	341.289	393.795	1.212.888	1.212.888	1.212.888	1.212.888	1.212.888	1.212.888
- smrznuti markva	959.343	984.261	996.720	996.720	1.009.179	1.021.638	1.021.638	1.021.638	1.021.638
- sadni sokovi	-	-	-	-	-	-	-	1.331.249	1.331.249

1.373.380 1.525.530 1.612.715 3.320.608 3.333.067 4.676.775 340 27,7

5. RO FABRIKA OPEKARSKIH PROIZVODA

- šuplja opeka I kl.	68.658	166.250	191.187	216.125	216.125	232.750	232.750	232.750	232.750
" " II	12.047	6.610	7.602	8.593	8.593	9.254	9.254	9.254	9.254
- šuplji blok 1:3,5 I kl.	89.321	44.217	50.848	57.482	57.482	61.904	61.904	61.904	61.904
- šuplji blok 1:3,5 II kl.	28.058	45.280	52.072	58.864	58.864	63.392	63.392	63.392	63.392
- šup. blok 1:4,5 I kl.	7.086	9.638	11.083	12.529	12.529	13.493	13.493	13.493	13.493
- šup. blok 1:4,5 II "	220.456	281.446	323.661	365.080	355.880	394.025	394.025	394.025	394.025

6. POGON ZA PROIZV. TETIČNIH DETERDŽENATA

- industrijski praškrasti deterdženti	390.000	468.000	507.000	546.000	624.000	160	12,5
---------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	-----	------

7. FABRIKA POLJOPRIVREDNIH MAŠINA

- mašine	497.116	661.638	590.526	637.431	663.089	133	7,4
----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----	-----

UKUPNO INDUSTRIJA: 4.064.828 5.614.858 6.286.204 9.558.126 10702.718 12560.218 277 22,6

Tabela br. 6.

FIZIČKI OBIM POLJOPRIVREDE NATURALNI POKAZATELJI

Red. broj	Naziv OUR-a	Jed. mj.	P l a n					Index	STOPA RASTA	
			1985.	1986.	1987.	1988.	1989.			1990.
1. OOK "Bratstvo" Koraj										
-	pšenica	t	63	66	148	180	160	207	329	26,9
-	kukuruz	"	100	190	245	156	206	168	168	10,9
-	kukuruz za silažu	"	-	-	-	110	120	130	-	-
-	svježa šljiva	"	250	263	396	477	635	630	252	20,3
-	suva šljiva	"	530	650	700	800	900	1.000	188	13,5
-	tovna junad	"	140	147	154	162	170	179	128	5,1
-	tovna junad	"	40	40	42	46	49	51	128	5,1
-	svježe meso	"	450	472	496	521	547	574	128	5,1
-	DTP svježe	"	150	100	100	115	117	119	79	-4,6
-	drvena aambalaža	"	47	49	52	54	57	60	128	5,1
2. OZO "VOČAR" ČELIĆ										
-	pšenica	t	200	250	260	280	290	300	150	8,4
-	kukuruz	"	150	160	170	180	190	200	133	5,9
-	svježa šljiva	"	20	50	55	58	60	60	300	24,6
-	soja	"	20	22	24	24	25	25	125	4,6
-	uljana repica	"	-	-	46	46	50	50	-	-
-	kruške	"	-	-	10	20	60	150	-	-
-	breskva	"	-	-	18	57	100	300	-	-
-	malina	"	-	-	8	44	100	300	-	-
-	kupina	"	0,9	0,95	8	4,8	5	5	167	10,9
-	sijeme	"	3	4	4,5	35	35	35	167	10,9
-	suhe šljive	"	40	35	35	188	185	190	88	-2,5
-	sviježe šljive	"	30	180	185	188	185	190	633	44,5
-	sviježe šljive	"	288	252	254	250	250	260	90	-2,4
UDRUŽENA I OSTALA PROIZVODNJA										
-	pšenica	t	130	145	145	158	170	185	142	7,3
-	kukuruz	"	17	18,5	19,5	21	23	23	135	6,2
-	svježa šljiva	"	20	250	360	420	440	470	-	-
-	suha šljiva	"	12	45	55	65	80	90	750	49,6
-	jagoda	"	410	432	453	464	515	617	150	8,4
-	stoka u živoj mjeri	"	490	500	500	510	520	530	108	1,6
-	povrće /mrkva, krom./	"	425	475	536	587	548	649	153	8,9

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. OZO "ZADRUGAR" LOPARE											
-	pšenica merkantilna	t	23	48	42	6	32	30	130	5,4	
-	kukuruz merkantilni	"	-	57	60	62	64	67	-	-	
-	kukuruz silažni	"	42	200	250	300	400	500	-	-	
-	šljiva svježa	"	298	625	655	688	721	793	266	21,6	
-	šljiva suha	"	57	70	100	110	115	120	210	16,0	
-	jabuka	"	16,5	32	10	-	-	-	-	-	
-	unad iz tova	"	-	80	100	120	160	200	-	-	
-	ovce iz tova	"	-	-	12	18	24	27	-	-	
-	DMS	"	5	15	16	17	18	19	380	30,6	
-	drveni ugadj	"	220	250	265	275	287	302	137	4,5	
4. OZO "PRIBOJ" PRIBOJ											
-	tov stoke	t	30	36	43	52	62	75	250	20,1	
-	silaza	"	60	66	73	80	88	97	162	10,1	
-	suva šljiva	"	-	200	208	216	225	234	-	-	
5. OZO "ŠIBOŠNICA" ŠIBOŠNICA											
-	tov junadi	"	-	18	18,7	19,4	20,2	21,	-	-	
-	svježa šljiva	"	11,5	12	12,5	13	13,5	14	122	4,1	
-	suha šljiva	"	16,5	17,2	17,9	18,6	19,3	20,1	122	4,1	
-	kukuruz merkantilni	"	12	14,4	17,3	20,8	25	30	250	-	
-	pšenica merkantilna	"	-	9	9,4	9,8	10,2	10,6	-	-	
6. OOUR PERADARSKA FARMA											
-	Konzumna jaja	kom	13.700.000	25.000.000	18.750.000	17000.000	17700000	18.000000	132	5,7	
7. OOUR ŠUMARSTVO "MAJEVICA"											
-	bukovl trupci F III	m ³	8.500	8.500	9.000	9.500	9.500	9.500	112	2,3	
-	hrastovl trupci F/III	"	500	700	800	900	1.000	1.000	200	14,9	
-	trupci ostalih lišćara	"	250	400	400	500	500	500	200	14,9	
-	oblovlina I	"	9.250	9.600	10.200	10900	11000	11.000	119	2,7	
-	celulozno drvo	m ³	14.000	14.500	15.000	15500	16000	16.000	114	2,7	
-	ogrevno drvo	"	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000	6.000	150	8,5	
-	II cijepani	"	18.000	19.000	20.000	21000	22000	22.000	122	4,0	

FIZIČKI OBIM POLJOPRIVREDE VRIJEDNOSTI POKAZATELJI

Red. broj	Naziv OVR-a	P l a n				Index Stopa rasta	
		Ocjena 1985.	1986.	1987.	1988.		1989.
1. OOK "BRATSTVO" KORAJ							
-	pšenica	2.645	2.772	6.216	7.560	6.342	8.694
-	kukuruz	3.000	5.700	7.350	4.680	6.180	6.180
-	kukuruz za silažu	-	-	-	1.600	1.920	2.080
-	svježa šljiva	18.750	42.225	29.700	35.775	47.625	47.250
-	suva šljiva	171.190	209.950	226.100	258.400	290.700	323.000
-	tovni pililići	37.800	39.690	41.380	43.740	45.900	48.330
-	tovna junad	12.000	12.000	12.000	13.800	14.700	15.300
-	svježe meso	202.500	212.400	223.200	234.450	246.150	258.300
-	DTP smjese	3.000	2.000	2.000	2.300	2.340	1.580
-	drvena ambalaža	2.961	3.087	3.276	3.402	3.591	3.780
U K U P N O :		453.847	529.824	541.222	605.707	665.448	714.494
							157
							9,4
2. OZO "VOČAR" ČELIĆ							
-	pšenica	8.000	10.000	10.400	11.200	11.600	12.000
-	kukuruz	5.700	6.080	6.460	6.840	7.220	7.600
-	svježa šljiva	1.000	2.500	2.750	2.900	3.000	3.000
-	s o j a	2.400	2.640	2.880	2.880	3.000	3.000
-	uljna repica	-	-	5.520	5.520	6.000	6.000
-	kruška	-	-	600	1.200	3.600	9.000
-	breskva	-	-	900	2.700	5.000	15.000
-	malina	162	171	180	198	216	270
-	kupina	540	720	810	964	900	900
-	sijeno	1.000	875	875	875	875	875
-	suha šljiva	9.000	54.000	90.000	56.400	55.500	57.000
-	svježe meso	129.600	113.400	114.300	112.500	112.500	117.000
UDRUŽENA OSTALA PROIZVODNJA							
-	pšenica	5.460	6.090	6.090	6.636	7.140	7.770
-	kukuruz	646	703	741	798	874	874
-	svježa šljiva	1.000	12.500	18.000	21.000	22.000	23.500

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- suha šljiva		3.600		13.500	16.500	19.500	24.000	27.000		
- jagoda		57.400		60.480	63.420	64.950	72.100	86.380		
- stoka u živoj mjeri		196.000		200.000	200.000	204.000	208.000	212.000		
- povrće		14.875		16.625	18.760	20.545	22.680	22.715		
U k u p n o :	278.981		309.898	323.511	337.439	356.794	380.239			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. OZO "ZADRUGAR" LOPARE										
- pšenica merkatična		1.081		2.256	1.974	1.592	1.504	1.410		
- kukuruz		-		2.280	2.400	2.480	2.560	2.680		
- kukuruz silažni		630		3.000	3.750	4.500	6.000	7.500		
- šljive požegača svježa		20.860		43.750	45.850	48.160	50.470	55.510		
- suva šljiva- industr.		17.670		21.700	31.000	34.100	35.650	37.200		
- jabuka		363		704	220	-	-	-		
- junad iz tova		-		36.000	45.000	54.000	72.000	90.000		
- ovce iz tova		-		-	6.000	9.000	12.000	13.500		
- DTS		100		300	320	340	360	380		
- drveni uglj		22.000		25.000	26.500	27.500	28.700	30.200		
U k u p n o :	62.704		134.990	163.014	181.772	209.244	238.380	280.30,6		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. OZO "PRIBOJ" PRIBOJ										
- tov stoke		13.500		16.200	19.350	23.400	27.900	33.750		
- silaža		900		990	1.095	1.200	1.320	1.455		
- suva šljiva		-		62.000	64.480	66.960	69.750	72.540		
U k u p n o :	14.400		79.190	84.925	91.560	98.970	107.745	117.48,5		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. OZO "ŠIBOŠNICA" ŠIBOŠNICA										
- svježa šljiva		805		840	875	910	945	980		
- suva šljiva		5.115		5.332	5.543	5.760	5.983	6.231		
- kukuruz merkatični		480		576	692	832	1.000	1.200		
- pšenica merkatična		-		423	442	461	479	493		
- tov t junadi		-		8.100	8.415	8.730	9.000	9.450		
U k u p n o :	6.400		15.271	15.973	16.699	17.407	18.229	19.173,5		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. OOUR PERADARSKA FARMA										
- konzumne jabja		345.240		630.000	472.500	428.400	445.040	453.000	131	5,5
UKUPNO POLJOPRIVREDU :	1.030.923		1.279.331	1.512.309	1.763.890	1.946.510	2.176.223	2.401.170	170	11,2

IZVOZ ROBE INDUSTRIJSKIH OOR-a

Red. broj	Naziv OOR-a	Jed. mjere	Ocjena u 1985.					N a t u r a l n o			Indec stopa rasta
			1985.	1986.	1987.	1988.	1989.	1990.	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	
1.	RO "TERMAL" LOPARE										
	- pločasti čelični radi.	m2OP	95.000	100.000	130.000	160.000	180.000	200.000	211	16,1	
	- ovjesni pribor	kom.	40.000	37.568	50.161	72.382	81.551	91.031	277	17,8	
	U K U P N O :		-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	OOUR "FADIL JAHIĆ-ŠPANAC"										
	- stolice za izvoz	kom	18.850	40.000	62.000	78.000	85.000	100.000	530	39,6	
	- postolje UM	"	9.500	12.000	-	-	-	-	-	-	
	U K U P N O :		-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	OOUR "FRIGOS" ČELIĆ										
	- rolandi i mark	t	1.592	3.200	3.400	4.000	5.000	5.000	314	25,7	
	- kompoti	t	754	1.300	1.500	3.000	3.218	3.218	426	33,6	
	U K U P N O :		-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	OOUR TTK KORAJ										
	- trikotažna odjeća	kom	347.583	372.466	397.349	422.232	447.115	472.000	135	6,2	
7.	OOUR SUMARSTVO "MAJEVIČA"										
	1. Bukovi trupci F/III		52.700	52.700	55.800	58.900	58.900	58.900			
	2. Hrastovi trupci F/III		10.500	14.700	16.800	18.900	21.000	21.000			
	3. Trupci ostalih lišćara		2.000	3.200	3.200	4.000	4.000	4.000			
	OBLOVINA		65.200	70.600	75.800	81.800	83.900	83.900			
	4. Celuložno drvo		64.400	66.700	69.000	71.300	73.600	73.600			
	5. Ogravno drvo		16.800	18.900	21.000	23.100	25.200	25.200			
	CIJEPLANI		81.200	85.600	90.000	94.400	98.800	98.800			
	U K U P N O :		146.400	156.200	165.800	176.200	182.700	182.700	125	- 4,5	

IZVOZ ROBE INDUSTRIJSKIH CUR-a

Red. Naziv OUR-a Ocjena V r i j e d n o s n o In- Prosječ.
 broj 1985. 1986. 1987. 1985. 1989 1990. dex stopa
 rasta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RO "PERMAL" LOPARE

- pločasti čeličradij. 180.000 221.000 287.000 353.600 397.800 441.500
 - ovjesni pribor 20.000 10.706 14.295 20.626 23.240 25.942

U k u p n o : 200.000 231.706 301.295 274.226 421.040 467.442 234 18,5

OUR "FADIL JAHIĆ-ŠPANAC"

- stolice za izvoz 50.329 106.800 165.540 208.260 226.950 267.000
 - postolja UM 24.639 30.960 - - - -

U k u p n o : 74.968 137.760 165.540 208.260 226.950 267.000 356 28,9

OUR "FRIGOS" ČELIĆ

- rollend i mark 327.952 659.200 700.400 824.000 1030.000 1030.000
 - kompoti 278.226 479.700 553.500 1107.000 1187.442 1187.442

U k u p n o : 606.178 1138.900 1253.900 1931.000 2217.442 2217.442 366 29,6

OUR TTK KORAJ

- trikotажna odjeća 132.014 141.438 150.862 160.286 169.710 179.132 136 6,3
 - IZVOZ UKUPNO 1013.160 1649.804 1871.597 2673.772 3035.142 3131.016 309 25,3

INVESTICIONA ULAGANJA U PERIODU 1986-1990. G. Tabela br. 8.

- u hilj. dinara -

Red. br.	Naziv investicije	Predračun - Visina ulaganja po godinama							
		1986.	1987.	1988.	1989.	1990.			
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	RO "TERMAL" IOPARE								
-	Rekonstrukcija i moder. post. fabrike / izgrad. lakunice i nab. opreme itd. /	713.480	713.480						
2.	OOUR "FADIL JAHIĆ-ŠPANAC" IOPARE								
-	razvoj male privrede	700.000	350.000						
-	proširenje postojećih kapaciteta	250.000	125.000						
3.	OOUR TTK KORAJ								
-	proširenje postoj. proc. obj. i nab. opreme	43.915	29.370	14.545					
4.	OOUR "FRIGOS" ČELIĆ								
-	prošir. proc. kap. za roll. i past. prog.	3.468.500	250.000	300.000	398.500	2000.000	5200.000		
-	prošir. kač. prer. voća i povr. sa lin.	1.454.500				700.000	754.500		
-	proš. kapacit. skladiš. prostora za smrznute proizvode	1.020.000	300.000	280.000	440.000				
-	ulaganje u sirovinsku osnovu	1.120.000	260.000	430.000	430.000				
-	ulaganja u sirovinsku osnovu	1.120.000	260.000	430.000	430.000				
-	prateći objekti i traj. obrt. sredst.	1.400.000	400.000	430.000	470.000				
	U K U P N O :	8.463.000	1.210.000	1.440.000	1.838.500	2700.000	1274.000		
5.	FABRIKA OPEKARSKIH PROIZVODA IOPARE								
-	nabavka mašine za slaganje, mošne dizalice rješ. prob. oko grijanja proizvod. hale sups. mauzta ugljem i ulaganja u istraživ. gline	210.000						105.000	105.000
6.	FABRIKA POLJOPRIVREDNIH MAŠINA								
-	dovršenje fabrike	155.249	155.249						

1 2 3 4 5 6 7 8

7. RO VEZIONICA TVORNICA MEHANIČKOG VEZA I KONFEKCIJE ZVORNIK

- Izgradnja pogona lake konfekcije u Loparima 741.180 741.180

8. RO TUZLA OUR-a BRČKO

- Izgradnja skladišta za sekundarne sirovine i tri kioska za prihvat istih 40.000 27.000 13.000

UKUPNO INUSTRIRJA: 11.316.824 3351.279 1942.545 1838.500 2805.000 1379.500

9. OZO "ZADRUGAR" LOPARE

- rekonstrukcija sušnice 25.000 6.000 12.000 7.000

- adaptacija objekata i nabavka osnovnog stada 190.000 100.000 90.000

- nabavka i uređenje zemljišta 310.000 110.000 100.000

- nabavka poljoprivredne mehaniz. 39.865 12.465 18.900 8.500

- nabavka transportnih sredstava 50.610 6.200 9.120 9.454

- Izgradnja mehaničke radionice 6.400 6.400

- Izgradnja nastrešnice za vozila 2.600 1.200 1.200

- podizanje 65 ha voćnjaka šljive 68.000 18.380 16.573 14.667

K O P E R A C I J A

- Izgradnja mlit farmi tovine junadi 120.000 6.000 78.000 10.000 12.000 14.000

- muznih krava, ovaca i svinja 400.000 140.000 130.000 130.000

- ostala kooperacija 1.212.475 248.465 327.600 293.334 174.465 168.611

UKUPNO : 1.212.475 248.465 327.600 293.334 174.465 168.611

	1	2	3	4	5	6	7	8
11. OZO "ŠIBOŠNICA" ŠIBOŠNICA								
- sanacija voćnjaka 80 ha			32.000	32.000				
- izgradnja farme tov.junadi i ovaca			2.000	2.000	18.000	10.000		
- nabavka teretnih vozila i prij.meh.					3.000	15.000	15.000	5.000
- rekonstrukcija sušnice							1.000	
- izgradnja magacina otkupa			3.000					1.000
- izgradnja nastrešnice za vozila			1.000	1.000				
- podizanje mini farmi u inv.sek.			20.000				10.000	
- podizanje mini sušnica u dr.sek.			20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- podizanje 50 ha jagoda na ind.sek.			25.000					25.000
- podizanje 1 ha ralinne			5.000					
- podizanje voćnjaka 20 ha šljive			20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1.500
- nabavka opreme			4.500	500	500	1.000	1.000	1.500
U K U P N O :			126.500	5.500	36.500	32.000	32.000	22.500
12. OZO "PRIBOJ" PRIBOJ								
- prošire.peradarske farme u Prib.			660.000	300.000	300.000			
- izgradnja hladnjače			10.000	10.000				
- izgradnja magac. u Peljavama i Lipovicama			2.000	1.000	1.000			
- rekonstrukcija sušnice			10.000		10.000			
- nabav.polj.opreme i trans.sred.			24.000	2.000	2.000	20.000		
- izgradnja upravne zgrade			5.000				5.000	
K O P E R A C I J A								
- izgradnja mini farmi tovne ju- nadi i ovaca			30.000				10.000	20.000
U K U P N O :			741.000	373.000	313.000	20.000	15.000	20.000
13. OZO "VOČAR" ČELIĆ								
- izgradnja pogona za ambalažu			4.000		4.000			
- izgradnja linije za flašir.rakije			2.000			2.000		
- izgradnja peći za etvir.šljive			15.000			15.000		
- rekonstru.sušnica u Čeliju i Vraž.			80.000	80.000				
- melioracija zemljišta			50.000			15.000	20.000	15.000

- dislociranje postojeće klaonice	30.000	20.000	10.000						
- nabavka mehanizacije i tran.sred.	20.000	6.500	2.000	3.000	3.500	5.000			
- ostalo	2.000		2.000						

K O P E R A C I J A

- ulaganja u individualni sektor	60.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--

U K U P N O :	263.000	118.500	30.000	47.000	35.500	32.000			
---------------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--	--	--

14. OOK "BRATSTVO" KORAJ

- uredjenje zemlj.sa pros.proizv.	242.588	96.277	100.000	46.311					
- dovršenje izg.cent.za suš.šiljive	105.000	-	50.000	25.000					
- adaptacija klaonice "Luke" Korraj	92.222	10.000	20.000	40.000	22.222				
- nabavka polj.opreme tran.sredst.	28.000	8.000							
- izgradnja tovlilista junadi "Luksa"	27.560	27.660							
- izgradnja pogona ambalaže	50.000		35.000	15.000					
- izgradnja ugos.malop.dprost. 340 m ² .	100.000		30.000	50.000					
- podizanje plant.breskve 15 ha.	45.000				30.000	10.000			
U K U P N O :	670.470	141.937	205.000	156.311	102.222	35.000			

UKUPNO POLJOPRIVREDA:	3.013.445	915.402	912.100	548.645	359.197	278.111			
-----------------------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	--	--	--

15. OOUR "TRGOVINA" IOPARE

- izgradnja prodajnih objekata	68.000	37.500	14.500	6.500	9.500				
- izgradnja skladišnog prostora	361.500	255.500	103.000	3.000	2.000				
- adaptacija postojećih objekata	7.000		3.500	1.500					
- nabavka transportnih sredstava	27.000		4.000	8.000	10.000				
U K U P N O :	458.500	293.000	125.000	19.000	21.000				

16. OOUR "TRGOVINA" ČELIĆ

- izgradnja skladišnog prostora	20.000	10.000	10.000						
- izgradnja prodav.u Čeliku i Koret.	30.000	10.000	20.000						
- nabavka opreme i tran.sredstava	66.400	8.800	10.700	13.000	15.900	18.000			

U K U P N O :	116.400	28.800	40.700	13.000	15.900	18.000			
UKUPNO TRGOVINA:	574.900	321.800	165.700	32.000	37.400	18.000			

	1	2	3	4	5	6	7	8
OOUR ŠUMARSTVO "MAJEVICA" IOPARE								
- izgrad. mehaničke radionice	13.000	6.000	7.000		4.000	4.000		4.000
- posumljavanje 692 ha	20.000	4.000	4.000		6.000	6.000		6.000
- izgradnja šumskih puteva 8 km	30.000	6.000	6.000		17.000	17.000		17.000
- nabavka šumske meha. i trans.sred.	85.000	17.000	17.000		16.000	17.000		17.000
- izgradnja šumsk-privredne osnove	40.000	7.000	16.000					
UKUPNO ŠUMARSTVO:	188.000	40.000	50.000	44.000	27.000	27.000		27.000
18. OOOR "8. SEPTEMBAR" IOPARE								
- nabavka opreme	70.000	30.000	10.000	12.000	12.000	12.000		6.000
SIZ ZA REGIONALNE PUTEVE								
SREDSTVA SAMODOPRINOSA GRADJANA								
- izgradnja puta Iopare - Priboj								
dionica Zajednice - Priboj 4,5 km i								
zaobilazni put oko Iopara	350.000	100.000	150.000	100.000				
- izgradnja puta Čelić-Vršani u duž-								
ini 5,5 km	93.000							50.000
- izgradnja mosta na rijeci Šibošnica								
na putu Šibošnica - Humci	33.000							33.000
- izgradnja mosta na rijeci Gnjici								
na putu Čelić - Koraj	33.000							33.000
- ulaganja u održavanje lokalnih pu-								
teva na području opštine u dužini								
od 124 km po cijeni od 50.000 po 1 km	6.200	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240		1.240
- ulaganja u geoistražne radove i								
izr. projektne dokumentacije	15.000	-	-	7.500	7.500	7.500		
UKUPNO:	530.200	101.240	151.240	108.740	91.740	77.240		
20. PTT TUZLA RJ IOPARE								
- izgradnja ATC Iopare i spojog puta								
u Ioparama	67.000	67.000						
- izgradnja ATC u Šibošnici	50.000	50.000						50.000
- dogradnja TF kab.u Ioparama i Koraju	78.000		28.000	10.000	40.000	40.000		
- izgradnja Sovornica	15.500	7.500	8.000					
- o s t a o	5.140	2.500	2.640					
UKUPNO:	215.640	69.500	35.500	12.640	48.000	50.000		

21. ELEKTRO TUZLA RJ IOPARE

- izgradnja poslovnog prostora sekundarnih mreža u Loparama, Šibošnica, nabavka opreme i tražn. sred.
- izgradnja trafo stanice

OOUR ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA

- izgradnja TS 35/10 KV Šibošnica
- izgradnja 35 KW dalekoviđa Lopare-Šibošnica

OOUR ELEKTRODISTRIBUCIJA TRŽKO

- izgradnja TS 35/10 KW u Čeliku
- izgradnja 35 KW dalek. Čelik-Korač

U K U P N O :

UKUPNO SAOBRAČAJ:

21.000	21.016	10.000	31.016	11.000					
160.000	130.000								
160.000	130.000								
632.016	41.016	11.000							580.000
1.377.856	211.756	20.240	121.000						1.707.240

22. HUTRO SALINES TUZLA OOUR "MAJEVICA" IOPARE

- izgradnja ekspres restorana
- sufinansiranje smještajnog i ugost. prostora na novoj aut.stan. Iopare
- izgradnja skladišnog prostora
- adaptacija i rekonstr. post. objekata

UKUPNO UGOSTITELJSKO:

100.000	50.000	2.000	20.000	2.000					
172.000		2.000							25.000

23. SKUPŠTINA OPŠTINE IOPARE

- izgradnja studije za srednjoročno rješavanje vodosnabdjevanja Grada

UKUPNO PRIVREDA:

5.750	5.750								
16.718.775	4.877.937	3265.585	2571.525	3442.827	2440.851				

	1	2	3	4	5	6	7	8
1. OŠ "AHMETOV KOBIĆ" ČELIĆ								
- Tekuće održavanje	2.100	500	500	500	500	300	300	500
2. OŠ "BRATSTVO I JEDINSTVO" KORAJ								
- tekuće održavanje	24.000		12.000				12.000	
3. OŠ "KRSTO BJELETIĆ-KRCUN" ŠIBOŠNICA								
- tekuće održavanje	5.500	2.000	1.500			1.000	1.000	1.000
4. OŠ "VELJKO ČUBRILLOVIĆ" PRIBOJ								
- tekuće održavanje	2.560	2.560						
5. RO PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA LOPARE								
- uredjenje dvorišta	1.500		500		500		500	
6. CENTAR ZA USMJERENO OBRAZOVANJE								
- nabavka opreme	12.350	1.350	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000	3.500
- izgradnja radionice	50.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000
7. OPŠTINA REGLJE BiH								
- dovršenje izgradnje spomenika	30.000	30.000						
UKUPNO OBRAZOVANJE I KULTURA:	128.010	36.410	26.500	13.300	26.800	26.800	25.000	
8. DOM ZDRAVLJA LOPARE								
- nabavka opreme	8.685	1.475	2.860	910	655	655	8.785	
UKUPNO ZDRAVSTVO:	8.685	1.475	2.860	910	655	655	8.785	
UKUPNO NEPRIVREDA:	136.695	37.885	29.360	14.210	27.455	27.455	27.785	

9. MJESENA ZAJEDNICA RATKOVIĆI

- dovršenje izgradnje društvenog doma 1.200
- uređenje kanalizacione u naselju 1.350
- dovršenje ulične rasvjete 1.000
- održavanje puteva 2.260

U K U P N O :

5.810

10. MJESENA ZAJEDNICA ŠIBOŠNICA

- izgradnja veterinarske stanice 1.800
- izgradnja vodovoda, pijace i sportskih objekata u Šibošnici 2.950
- rekonstrukcije niskonaponske mreže u Nahviocima, Bučju i Vakufu 9.000
- izgradnja čitaonice u Nahviocima, Bučju, Visorima i G. Piperima 4.650
- izgradnja puteva u Nahviocima, Bučju Visorima i G. Piperima 2.750
- izgradnja 3 trafo stanice u G. Piperima 6.000
- izgradnja spomen-doma u Vakufu 3.000
- planir. izgradnja puta Humci Jasenica i Grebrenik 1.300

U K U P N O :

31.450

11. MJESENA ZAJEDNICA ČELIĆ

- izgradnja apoteke 9.108
- izgradnja projekata za dom 1.000
- izgradnja 10 stanice i izmjena niskonaponske mreže u Brusnici kao i izgradnja prodavnice i dovršenje čitaonice 10.900
- dovršenje izgradnje Spomen kosturnice u lazanja u razvoj komunalne djelatnosti /održavanje ulica, parkova, groblja, proširenje ulične rasvjete, rješavanje stanja pitke vode prečištača za vodu i 1 sl. 900

12.014

INVESTICIONA ULAGANJA PO OBLASTIMA

Red. broj	Oblast	Ostvareno 1981-1985. vrijedn. 86-90.	Visina ulaganja po oblastima					Index Stopa rasta		
			1986.	1987.	1988.	1989.	1990.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Industrija	2.042.492	11.316.824	3.351.279	1.942.545	1.838.500	2.805.000	1.379.500	586	42,4
2.	Poljoprivreda	347.905	3.013.445	915.402	912.100	548.645	359.187	278.111	866	54
3.	Šumarstvo	131.284	188.000	40.000	50.000	44.000	27.000	27.000	143	7,4
4.	Gradjevinarstvo	2.548	70.000	30.000	10.000	12.000	12.000	6.000		
5.	Saobraćaj	345.398	710.656	210.516	196.500	112.640	98.000	93.000	206	15,6
6.	Ugostiteljstvo		172.000	2.000	-	75.000	70.000	25.000		--
7.	Trgovina	125.390	574.900	321.800	165.700	32.000	37.400	18.000	458	35,6
8.	Komunalna djelat.	-	5.750	5.750						
I	UKUPNO PRIVREDA:	2.995.017	16.718.775	4.877.987	3.285.585	2.671.525	3.442.887	2.440.851	558	4,1%
9.	Obrazov. i kul.	201.306	128.010	36.410	26.500	13.300	26.800	25.000	64	8,5
10.	Zdravstvo	-	8.685	1.475	2.860	910	655	2.785		
11.	DPO, DPZ, SIZ	123.510	-	-	-	-	-	-		
II	UKUPNO NEPRIVREDA:	324.816	136.695	37.885	29.360	14.210	27.455	27.785	42-15,9	
III	UKUPNO MZ:	59.461	86.782						140	7,8
SVEGA INVESTICIJA:		3.379.294	16.942.252	4.915.872	3.314.945	2.685.735	3.470.282	2.468.636	501	38,0

- završetak PTP linije 850

U K U P N O : 34.772

12. MJESNA ZAJEDNICA PUŠKOVAC

- održavanje i izgradnja puteva 8.750
- rekonstrukcija ulične rasvjete 5.000
- održavanje čitaonice 1.000

U K U P N O : 14.750

SVEUKUPNO: 86.782.

- Mjesna zajednica VELINO SELO planira izgradnju puta Vražići - Velino Selo-Zovik, izgradnju odvodne kanalizacije otpadnih voda u dužini 2 km i nastavak postojećeg održavanje infrastrukture

- Mjesna zajednica VRAŽIĆI planira izvršiti ulaganja u dovršenju zdravstvene ambulante u Vražićima, izgradnju kiosk pošte i druga ulaganja u razvoju postojeće infrastrukture.

- Mjesna zajednica DONJI PIPERI planira ulaganja u održavanje puteva, rekonstrukciju niskonaponske mreže, izgradnju vodovodne mreže i adaptaciju doma. u Donjim Piperima

- Mjesna zajednica MILINO SELO planira proširenje puta Milino Selo - Mirosavci - Bašulja na putu Čelice - Lopare, takodje planira i izgradnju čitaonice i fiskulturne sale te druge aktivnosti za poboljšanje infrastrukture na svom području

Aktivnost svih ostalih mjesnih zajednica sa područja opštine Lopare će biti u narednom planskom periodu usmjerene na razvoj i održavanje ulica, zelenih površina, vodovoda kanalizacije, niskonaponske mreže i dr., a sve u cilju poboljšanja infrastrukture na svojim područjima